

2B Input Summary.TXT

YEAR	2039	SEASON 5						
THERMAL UNIT		MAY						
		119	120	121	122	126	127	129
		BS_RPWR	BS_BFCC	BS2_FGD	BS_BF50	CSV5_SCR	CSV6_SCR	CR1_NGCC
YEAR 2011		1	1	23	1	5	6	1
SEASONAL HEAT RATE PROFILE		0	0	0	0	0	0	0
YEAR 2012								
YEAR 2013								
YEAR 2014								
YEAR 2015								
YEAR 2016								
YEAR 2017								
YEAR 2018								
YEAR 2019								
YEAR 2020								
YEAR 2021								
YEAR 2022								
YEAR 2023								
YEAR 2024								
YEAR 2025								
YEAR 2026								
YEAR 2027								
YEAR 2028								
YEAR 2029								
YEAR 2030								
YEAR 2031								
YEAR 2032								
YEAR 2033								
YEAR 2034								
YEAR 2035								
YEAR 2036								
YEAR 2037								
YEAR 2038								
YEAR 2039								
YEAR 2040								

YEAR	2011	SEASON 5						
THERMAL UNIT		MAY						
		130	131	132	133	134	135	136
		CR2_NGCC	MR5_NGCC	MR5_FGD	RP1D_IM	RP2D_IM	TAN4_FGD	RP1D_KP
YEAR 2011		2	5	5	1	2	4	1
SEASONAL HEAT RATE PROFILE		0	0	0	0	0	0	0
YEAR 2012								
YEAR 2013								
YEAR 2014								
YEAR 2015								
YEAR 2016								
YEAR 2017								
YEAR 2018								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:45 V04.0 R03.0

2B Input Summary.TXT  
 AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 5		MAY =====						
THERMAL UNIT	130	131	132	133	134	135	136	
	CR2_NGCC	MR5_NGCC	MR5_FGD	RP1D_IM	RP2D_IM	TAN4_FGD	RP1D_KP	
	2	5	5	1	2	4	1	
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								

===== SEASON 5		MAY =====						
THERMAL UNIT	137	144	153	185	186	187	188	
	RP2D_KP	TC4_ESP	MTN_18%	RP1D_03	RP1TR_IM	RP2TR_IM	RP1TR_KP	
	2	4	1	1	1	2	1	
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	150	0	0	0	0	
----- YEAR 2015 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								

----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	MAY =====						
	189 RP2TR_KP 2	190 T4_TRONA 4	191 T4_TRCCR 4	193 ML_KP20 1	194 ML_KP20 2	195 ML_KP50 1	196 ML_KP50 2
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2011 -----							
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:45 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT	MAY =====						
	189 RP2TR_KP 2	190 T4_TRONA 4	191 T4_TRCCR 4	193 ML_KP20 1	194 ML_KP20 2	195 ML_KP50 1	196 ML_KP50 2
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 5	MAY =====							
THERMAL UNIT	500	501	502	503	955	956	957	
	DUMMY_OP	DUMMY_IM	DUMMY_AP	DUMMY_KP	CT_KPCC	CT_KPCC	CT_KPCC	
	0	0	0	0	955	956	957	

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

===== SEASON 5	MAY =====						
THERMAL UNIT	958	959	960	961	962	963	964
	CT_KPCC	RP2D_KP	RP2D_IM	CSV6_SCR	CSV5_SCR	DUMMY_OP	BS_BFCC
	958	959	960	961	962	963	964

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:46 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 5			MAY =====						
THERMAL UNIT			965	966	967	968	969	970	971
	RP1D_KP	RP1D_03	DUMMY_KP	CR2_NGCC	CR1_NGCC	MR5_NGCC	RP2TR_KP		
	965	966	967	968	969	970	971		
----- YEAR 2011 -----									
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----									
----- YEAR 2013 -----									
----- YEAR 2014 -----									
----- YEAR 2015 -----									
----- YEAR 2016 -----									
----- YEAR 2017 -----									
----- YEAR 2018 -----									
----- YEAR 2019 -----									
----- YEAR 2020 -----									
----- YEAR 2021 -----									
----- YEAR 2022 -----									
----- YEAR 2023 -----									
----- YEAR 2024 -----									
----- YEAR 2025 -----									
----- YEAR 2026 -----									
----- YEAR 2027 -----									

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 5	MAY =====							
THERMAL UNIT	972	973	974	975	976	977	978	
	RP2TR_IM	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
	972	973	974	975	976	977	978	

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 5	MAY =====							
THERMAL UNIT	979	980	981	982	983	984	985	
	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
	979	980	981	982	983	984	985	

2B Input Summary.TXT

YEAR	HEAT RATE	PROFILE						
2011	0	0	0	0	0	0	0	0
2012								
2013								
2014								
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:46 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 600

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT	SEASON 5 MAY							
	979	980	981	982	983	984	985	
	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	
	979	980	981	982	983	984	985	
YEAR 2023								
YEAR 2024								
YEAR 2025								
YEAR 2026								
YEAR 2027								
YEAR 2028								
YEAR 2029								
YEAR 2030								
YEAR 2031								
YEAR 2032								
YEAR 2033								
YEAR 2034								
YEAR 2035								
YEAR 2036								
YEAR 2037								
YEAR 2038								
YEAR 2039								
YEAR 2040								

THERMAL UNIT	SEASON 5 MAY							
	986	987	988	989	990	991	992	
	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	
	986	987	988	989	990	991	992	
YEAR 2011	0	0	0	0	0	0	0	
YEAR 2012								
YEAR 2013								
YEAR 2014								
YEAR 2015								
YEAR 2016								
YEAR 2017								
YEAR 2018								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 5  
 THERMAL UNIT

MAY =====

993	994	995	996	997	998	999
DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	T4_TROMA	DUMMY_OP
993	994	995	996	997	998	999

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---



NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:00:46 V04.0 R03.0

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 5			MAY =====						
THERMAL UNIT			993	994	995	996	997	998	999
			DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	T4_TRONA	DUMMY_OP
			993	994	995	996	997	998	999
----- YEAR 2035 -----									
----- YEAR 2036 -----									
----- YEAR 2037 -----									
----- YEAR 2038 -----									
----- YEAR 2039 -----									
----- YEAR 2040 -----									
===== SEASON 6			JUNE =====						
THERMAL UNIT			1	2	3	4	5	6	7
			AMOS	AMOS	AMOS_OP	BECKJORD	BIG SAND	BIG SAND	CARD 1+2
			1	2	3	6	1	2	1
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE		0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----									
----- YEAR 2013 -----									
----- YEAR 2014 -----									
----- YEAR 2015 -----									
----- YEAR 2016 -----									
----- YEAR 2017 -----									
----- YEAR 2018 -----									
----- YEAR 2019 -----									
----- YEAR 2020 -----									
----- YEAR 2021 -----									
----- YEAR 2022 -----									
----- YEAR 2023 -----									
----- YEAR 2024 -----									
----- YEAR 2025 -----									
----- YEAR 2026 -----									
----- YEAR 2027 -----									
----- YEAR 2028 -----									
----- YEAR 2029 -----									
----- YEAR 2030 -----									
----- YEAR 2031 -----									
----- YEAR 2032 -----									
----- YEAR 2033 -----									
----- YEAR 2034 -----									
----- YEAR 2035 -----									
----- YEAR 2036 -----									
----- YEAR 2037 -----									
----- YEAR 2038 -----									
----- YEAR 2039 -----									
----- YEAR 2040 -----									
===== SEASON 6			JUNE =====						
THERMAL UNIT			8	9	10	11	12	13	14

2B Input Summary.TXT  
 CARD 1+2    CARD 3    CLIFTY    CLIFTY    CLIFTY    CLIFTY  
             2           3           1           2           3           4           5

YEAR	CLIFTY 2	CARD 3	CLIFTY 1	CLIFTY 2	CLIFTY 3	CLIFTY 4	CLIFTY 5
2011	0	0	0	0	0	0	0
2012							
2013							
2014							
2015							
2016							
2017							
2018							
2019							
2020							
2021							
2022							
2023							
2024							
2025							
2026							
2027							
2028							
2029							
2030							
2031							
2032							
2033							
2034							
2035							
2036							
2037							
2038							
2039							
2040							

SEASON 6	JUNE	CLIFTY 15	CLINCH R 16	CLINCH R 17	CLINCH R 18	ROCKP_KP 19	ROCKP_KP 20	CSVL 1-4 21
THERMAL UNIT		6	1	2	3	1	2	3
YEAR 2011		0	0	0	0	0	0	0
YEAR 2012								
YEAR 2013								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:46 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 602

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

SEASON 6	JUNE	CLIFTY 15	CLINCH R 16	CLINCH R 17	CLINCH R 18	ROCKP_KP 19	ROCKP_KP 20	CSVL 1-4 21
THERMAL UNIT		6	1	2	3	1	2	3
YEAR 2014								
YEAR 2015								
YEAR 2016								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

----- SEASON 6			----- JUNE -----					
THERMAL UNIT	22	23	24	25	26	27	28	
	CSVL 1-4	CSVL 5+6	CSVL 5+6	D C COOK 1	D C COOK 2	GAVIN 1	GAVIN 2	
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	19	
----- YEAR 2012 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	===== SEASON 6 JUNE =====							
	29 GLEN LYN 5	30 GLEN LYN 6	33 KAMMER 1	34 KAMMER 2	35 KAMMER 3	36 KANAWHA 1	37 KANAWHA 2	
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:46 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 603

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT	===== SEASON 6 JUNE =====							
	29 GLEN LYN 5	30 GLEN LYN 6	33 KAMMER 1	34 KAMMER 2	35 KAMMER 3	36 KANAWHA 1	37 KANAWHA 2	
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2040 -----		===== SEASON 6 JUNE =====							
THERMAL UNIT		38	39	40	41	42	43	44	
		KYGER 1	KYGER 2	KYGER 3	KYGER 4	KYGER 5	MITCHELL 1	MITCHELL 2	
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
----- YEAR 2012 -----									
----- YEAR 2013 -----									
----- YEAR 2014 -----									
----- YEAR 2015 -----									
----- YEAR 2016 -----									
----- YEAR 2017 -----									
----- YEAR 2018 -----									
----- YEAR 2019 -----									
----- YEAR 2020 -----									
----- YEAR 2021 -----									
----- YEAR 2022 -----									
----- YEAR 2023 -----									
----- YEAR 2024 -----									
----- YEAR 2025 -----									
----- YEAR 2026 -----									
----- YEAR 2027 -----									
----- YEAR 2028 -----									
----- YEAR 2029 -----									
----- YEAR 2030 -----									
----- YEAR 2031 -----									
----- YEAR 2032 -----									
----- YEAR 2033 -----									
----- YEAR 2034 -----									
----- YEAR 2035 -----									
----- YEAR 2036 -----									
----- YEAR 2037 -----									
----- YEAR 2038 -----									
----- YEAR 2039 -----									
----- YEAR 2040 -----									

===== SEASON 6 JUNE =====		45	46	47	48	49	50	51
THERMAL UNIT		MOUNT_ER 1	MUSK RVR 1	MUSK RVR 2	MUSK RVR 3	MUSK RVR 4	MUSK RVR 5	P SPORN 1
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	45	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	150	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2015 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								

----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:46 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 6 JUNE =====  
 THERMAL UNIT                    45            46            47            48            49            50            51  
                                  MOUNT\_ER    MUSK RVR    MUSK RVR    MUSK RVR    MUSK RVR    MUSK RVR    MUSK RVR    P SPORN  
                                             1            1            2            3            4            5            1

----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 6 JUNE =====  
 THERMAL UNIT                    52            53            54            55            56            57            58  
                                  P SPORN    P SPORN    P SPORN    P SPORN    PICWAY    RPRET\_IM    RPRUN\_IM  
                                             2            3            4            5            5            1            1

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE            0            0            0            0            0            0            0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

	===== SEASON 6	JUNE =====							
THERMAL UNIT			59	61	62	63	64	65	66
			ROCKP_IM	STUART	STUART	STUART	STUART	AMOS_AP	TANN 1-3
			2	1	2	3	4	3	1
----- YEAR 2011 -----									
SEASONAL HEAT RATE PROFILE			0	0	0	0	0	0	0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

	===== SEASON 6	JUNE =====							
THERMAL UNIT			67	68	69	70	71	72	73
			TANN 1-3	TANN 1-3	TANN 4	ZIMMER	ROBTMONE	ROBTMONE	ROBTMONE
			2	3	4	1	1	2	3
----- YEAR 2011 -----									
SEASONAL HEAT RATE PROFILE			0	0	0	0	162	162	162
----- YEAR 2012 -----									

----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:46 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

-----	SEASON 6	JUNE	-----							
THERMAL UNIT			67	68	69	70	71	72	73	
		TANN 1-3	TANN 1-3	TANN 4	ZIMMER	ROBTMONE	ROBTMONE	ROBTMONE	ROBTMONE	
		2	3	4	1	1	2	3		

----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

-----	SEASON 6	JUNE	-----							
THERMAL UNIT			75	76	77	78	79	80	81	
		CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	DARBY	
		1	2	3	4	5	6	1		

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE 0 0 0 0 0 0 0 0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----



----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	SEASON 6		JUNE		82		83		84		85		86		87		88	
	DARBY	2	DARBY	3	DARBY	4	DARBY	5	DARBY	6	LWBG WIN	1	LWBG WIN	2				
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
----- YEAR 2011 -----																		
----- YEAR 2012 -----																		
----- YEAR 2013 -----																		
----- YEAR 2014 -----																		
----- YEAR 2015 -----																		
----- YEAR 2016 -----																		
----- YEAR 2017 -----																		
----- YEAR 2018 -----																		
----- YEAR 2019 -----																		
----- YEAR 2020 -----																		
----- YEAR 2021 -----																		
----- YEAR 2022 -----																		
----- YEAR 2023 -----																		
----- YEAR 2024 -----																		
----- YEAR 2025 -----																		
----- YEAR 2026 -----																		
----- YEAR 2027 -----																		

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:47 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT	SEASON 6		JUNE		82		83		84		85		86		87		88	
	DARBY	2	DARBY	3	DARBY	4	DARBY	5	DARBY	6	LWBG WIN	1	LWBG WIN	2				

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 6	JUNE =====							
THERMAL UNIT		89	90	91	92	93	94	96
		LWBG SMR	LWBG SMR	WATR CC	WATR2	DRESDEN	DRESD2	CT_APC0
		1	2	1	1	1	1	1

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 6	JUNE =====							
THERMAL UNIT		97	98	99	100	101	102	103
		CC_APC0	IGCC AP	PC_UL_AP	Nuke_AP	CT_I&M	CC_I&M	IGCC IM
		1	1	1	1	1	1	1

2B Input Summary.TXT

YEAR	HEAT RATE	PROFILE						
2011	0		0	0	0	0	0	0
2012								
2013								
2014								
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								
2023								
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								
2030								
2031								
2032								
2033								
2034								
2035								
2036								
2037								
2038								
2039								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:00:47 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 607

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

SEASON	UNIT	97	98	99	100	101	102	103
6	JUNE	CC_APCO	IGCC AP	PC_UL_AP	Nuke_AP	CT_I&M	CC_I&M	IGCC IM
		1	1	1	1	1	1	1
6	JUNE	PC_UL_IM	NUKE_IM	CT_KPCO	CC_KPCO	IGCC KP	PC_UL_KP	NUKE_KP
		1	1	1	1	1	1	1
2011	HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2012								
2013								
2014								
2015								
2016								
2017								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 6	JUNE =====							
THERMAL UNIT	111	112	113	114	115	116	118	
	CT_OHIO	CC_OH	IGCC OH	PC_UL_OH	NUKE OH	CC_FA_KP	BS1_Gas	
	1	1	1	1	1	1	1	
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----

----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

SEASON	JUNE						
THERMAL UNIT	119	120	121	122	126	127	129
	BS_RPWR	BS_BFCC	BS2_FGD	BS_BF50	CSV5_SCR	CSV6_SCR	CRI_NGCC
	1	1	23	1	5	6	1

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:47 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

SEASON	JUNE						
THERMAL UNIT	119	120	121	122	126	127	129
	BS_RPWR	BS_BFCC	BS2_FGD	BS_BF50	CSV5_SCR	CSV6_SCR	CRI_NGCC
	1	1	23	1	5	6	1

----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 6            JUNE =====

2B Input Summary.TXT

THERMAL UNIT	130 CR2_NGCC 2	131 MR5_NGCC 5	132 MR5_FGD 5	133 RP1D_IM 1	134 RP2D_IM 2	135 TAN4_FGD 4	136 RP1D_KP 1
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

THERMAL UNIT	137 RP2D_KP 2	144 TC4_ESP 4	153 MTN_18% 1	185 RP1D_03 1	186 RP1TR_IM 1	187 RP2TR_IM 2	188 RP1TR_KP 1
===== SEASON 6 JUNE ===== ----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	150	0	0	0	0
----- YEAR 2015 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							

----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:47 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 6		JUNE =====						
THERMAL UNIT		137	144	153	185	186	187	188
		RP2D_KP	TC4_ESP	MTN_18%	RP1D_03	RP1TR_IM	RP2TR_IM	RP1TR_KP
		2	4	1	1	1	2	1
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								

===== SEASON 6		JUNE =====						
THERMAL UNIT		189	190	191	193	194	195	196
		RP2TR_KP	T4_TRONA	T4_TRCCR	ML_KP20	ML_KP20	ML_KP50	ML_KP50
		2	4	4	1	2	1	2
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	SEASON 6	JUNE -----						
		500 DUMMY_OP 0	501 DUMMY_IM 0	502 DUMMY_AP 0	503 DUMMY_KP 0	955 CT_KPC0 955	956 CT_KPC0 956	957 CT_KPC0 957
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE		0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:47 V04.0 R03.0



2B Input Summary.TXT  
 QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 6		JUNE =====						
THERMAL UNIT		958	959	960	961	962	963	964
	CT_KPC0	RP2D_KP	RP2D_IM	CSV6_SCR	CSV5_SCR	DUMMY_OP	BS_BFCC	
	958	959	960	961	962	963	964	
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								

===== SEASON 6		JUNE =====						
THERMAL UNIT		965	966	967	968	969	970	971
	RP1D_KP	RP1D_03	DUMMY_KP	CR2_NGCC	CR1_NGCC	MR5_NGCC	RP2TR_KP	
	965	966	967	968	969	970	971	
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								

----- YEAR 2023 -----  
----- YEAR 2024 -----  
----- YEAR 2025 -----  
----- YEAR 2026 -----  
----- YEAR 2027 -----  
----- YEAR 2028 -----  
----- YEAR 2029 -----  
----- YEAR 2030 -----  
----- YEAR 2031 -----  
----- YEAR 2032 -----  
----- YEAR 2033 -----  
----- YEAR 2034 -----  
----- YEAR 2035 -----  
----- YEAR 2036 -----  
----- YEAR 2037 -----  
----- YEAR 2038 -----  
----- YEAR 2039 -----  
----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 6		JUNE =====						
THERMAL UNIT	972	973	974	975	976	977	978	
	RP2TR_IM	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	
	972	973	974	975	976	977	978	

----- YEAR 2011 -----							
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
# 02/07/13 16:00:47 V04.0 R03.0

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 6		JUNE =====						
THERMAL UNIT	972	973	974	975	976	977	978	
	RP2TR_IM	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	
	972	973	974	975	976	977	978	

----- YEAR 2023 -----  
----- YEAR 2024 -----  
----- YEAR 2025 -----  
----- YEAR 2026 -----  
----- YEAR 2027 -----  
----- YEAR 2028 -----  
----- YEAR 2029 -----  
----- YEAR 2030 -----

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 6		JUNE =====						
THERMAL UNIT		979	980	981	982	983	984	985
		DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
		979	980	981	982	983	984	985
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 6		JUNE =====						
THERMAL UNIT		986	987	988	989	990	991	992
		DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
		986	987	988	989	990	991	992
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----

----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:48 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT	SEASON 6	JUNE	DUMMY_OP						T4_TRONA	DUMMY_OP
			986	987	988	989	990	991		
----- YEAR 2035 -----			986	987	988	989	990	991	992	
----- YEAR 2036 -----			986	987	988	989	990	991	992	
----- YEAR 2037 -----										
----- YEAR 2038 -----										
----- YEAR 2039 -----										
----- YEAR 2040 -----										
THERMAL UNIT	SEASON 6	JUNE	993	994	995	996	997	998	999	
			DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	T4_TRONA	DUMMY_OP	
			993	994	995	996	997	998	999	
SEASONAL HEAT RATE PROFILE			0	0	0	0	0	0	0	
----- YEAR 2011 -----										
----- YEAR 2012 -----										
----- YEAR 2013 -----										
----- YEAR 2014 -----										
----- YEAR 2015 -----										
----- YEAR 2016 -----										
----- YEAR 2017 -----										
----- YEAR 2018 -----										
----- YEAR 2019 -----										
----- YEAR 2020 -----										
----- YEAR 2021 -----										

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 7		JULY =====						
THERMAL UNIT	1	2	3	4	5	6	7	
	AMOS	AMOS	AMOS_OP	BECKJORD	BIG SAND	BIG SAND	CARD 1+2	
	1	2	3	6	1	2	1	
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
YEAR	SEASON	JULY	8	9	10	11	12	13	14
THERMAL UNIT	7	-----	CARD 1+2	CARD 3	CLIFTY	CLIFTY	CLIFTY	CLIFTY	CLIFTY
			2	3	1	2	3	4	5
-----	YEAR 2011	-----							
SEASONAL	HEAT RATE	PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2012	-----							
-----	YEAR 2013	-----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:48 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 613

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
YEAR	SEASON	JULY	8	9	10	11	12	13	14
THERMAL UNIT	7	-----	CARD 1+2	CARD 3	CLIFTY	CLIFTY	CLIFTY	CLIFTY	CLIFTY
			2	3	1	2	3	4	5
-----	YEAR 2014	-----							
-----	YEAR 2015	-----							
-----	YEAR 2016	-----							
-----	YEAR 2017	-----							
-----	YEAR 2018	-----							
-----	YEAR 2019	-----							
-----	YEAR 2020	-----							
-----	YEAR 2021	-----							
-----	YEAR 2022	-----							
-----	YEAR 2023	-----							
-----	YEAR 2024	-----							
-----	YEAR 2025	-----							
-----	YEAR 2026	-----							
-----	YEAR 2027	-----							
-----	YEAR 2028	-----							
-----	YEAR 2029	-----							
-----	YEAR 2030	-----							
-----	YEAR 2031	-----							
-----	YEAR 2032	-----							
-----	YEAR 2033	-----							
-----	YEAR 2034	-----							
-----	YEAR 2035	-----							
-----	YEAR 2036	-----							
-----	YEAR 2037	-----							
-----	YEAR 2038	-----							
-----	YEAR 2039	-----							
-----	YEAR 2040	-----							

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
YEAR	SEASON	JULY	15	16	17	18	19	20	21
THERMAL UNIT	7	-----	CLIFTY	CLINCH R	CLINCH R	CLINCH R	ROCKP_KP	ROCKP_KP	CSVL 1-4
			6	1	2	3	1	2	3
-----	YEAR 2011	-----							
SEASONAL	HEAT RATE	PROFILE	0	0	0	0	0	0	0

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 7	JULY =====								
THERMAL UNIT	22	23	24	25	26	27	28		
	CSVL 1-4	CSVL 5+6	CSVL 5+6	D C COOK	D C COOK	GAVIN	GAVIN		
	4	5	6	1	2	1	2		

----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	19	
----- YEAR 2012 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:48 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 7		JULY =====						
THERMAL UNIT	22	23	24	25	26	27	28	
	CSVL 1-4	CSVL 5+6	CSVL 5+6	D C COOK	D C COOK	GAVIN	GAVIN	
	4	5	6	1	2	1	2	
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								

===== SEASON 7		JULY =====					
THERMAL UNIT	29	30	33	34	35	36	37
	GLEN LYN	GLEN LYN	KAMMER	KAMMER	KAMMER	KANAUHA	KANAUHA
	5	6	1	2	3	1	2
----- YEAR 2011 -----							
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							



----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	===== SEASON 7 JULY =====							
	38 KYGER	39 KYGER	40 KYGER	41 KYGER	42 KYGER	43 MITCHELL	44 MITCHELL	
	1	2	3	4	5	1	2	
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:48 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT	===== SEASON 7 JULY =====							
	38 KYGER	39 KYGER	40 KYGER	41 KYGER	42 KYGER	43 MITCHELL	44 MITCHELL	
	1	2	3	4	5	1	2	
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								

THERMAL UNIT	===== SEASON 7 JULY =====							
	45 MOUNT_ER	46 MUSK RVR	47 MUSK RVR	48 MUSK RVR	49 MUSK RVR	50 MUSK RVR	51 P SPORN	
	1	1	2	3	4	5	1	

2B Input Summary.TXT

YEAR	HEAT RATE PROFILE							
2011	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	45	0	0	0	0	0	0
2012	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2013	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2014	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	150	0	0	0	0	0	0
2015	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2016	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2017	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2018	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2019	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2020	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2021	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2022	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2023	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2024	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2025	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2026	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2027	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2028	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2029	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2030	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2031	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2032	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2033	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2034	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2035	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2036	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2037	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2038	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2039	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2040	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							

THERMAL UNIT	SEASON 7	JULY				PICWAY	RPRET_IM	RPRUN_IM
		52	53	54	55			
		P SPORN	P SPORN	P SPORN	P SPORN			
		2	3	4	5	5	1	1
2011	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2012	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2013	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2014	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2015	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2016	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2017	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2018	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2019	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2020	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2021	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2022	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2023	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							
2024	SEASONAL HEAT RATE PROFILE							

----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 7		JULY =====						
THERMAL UNIT	59	61	62	63	64	65	66	
	ROCKP_IM	STUART	STUART	STUART	STUART	AMOS_AP	TANN 1-3	
	2	1	2	3	4	3	1	
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.

‡ 02/07/13 16:00:48 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 616

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 7		JULY =====						
THERMAL UNIT	59	61	62	63	64	65	66	
	ROCKP_IM	STUART	STUART	STUART	STUART	AMOS_AP	TANN 1-3	
	2	1	2	3	4	3	1	
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

	===== SEASON 7	JULY =====							
THERMAL UNIT			67	68	69	70	71	72	73
		TANN 1-3	TANN 1-3	TANN 4	ZIMMER	ROBTMONE	ROBTMONE	ROBTMONE	ROBTMONE
		2	3	4	1	1	2	3	

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            162            162            162  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

	===== SEASON 7	JULY =====							
THERMAL UNIT			75	76	77	78	79	80	81
		CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	DARBY
		1	2	3	4	5	6		1

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----

----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:48 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 617

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT	===== SEASON 7 JULY =====						
	75	76	77	78	79	80	81
	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	DARBY
	1	2	3	4	5	6	1
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

THERMAL UNIT	===== SEASON 7 JULY =====						
	82	83	84	85	86	87	88
	DARBY	DARBY	DARBY	DARBY	DARBY	LWBG WIN	LWBG WIN
	2	3	4	5	6	1	2
----- YEAR 2011 -----							
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	===== SEASON 7 JULY =====						
	89 LWBG SMR 1	90 LWBG SMR 2	91 WATR CC 1	92 WATR2 1	93 DRESDEN 1	94 DRES2 1	96 CT_APC0 1
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							

----- YEAR 2039 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:00:49 V04.0 R03.0

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 7	JULY =====							
THERMAL UNIT		89	90	91	92	93	94	96
		LWBG SMR	LWBG SMR	WATR CC	WATR2	DRESDEN	DRESD2	CT_APCO
		1	2	1	1	1	1	1

----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 7	JULY =====							
THERMAL UNIT		97	98	99	100	101	102	103
		CC_APCO	IGCC AP	PC_UL_AP	Nuke_AP	CT_I&M	CC_I&M	IGCC IM
		1	1	1	1	1	1	1

----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

----- YEAR 2012 -----

----- YEAR 2013 -----

----- YEAR 2014 -----

----- YEAR 2015 -----

----- YEAR 2016 -----

----- YEAR 2017 -----

----- YEAR 2018 -----

----- YEAR 2019 -----

----- YEAR 2020 -----

----- YEAR 2021 -----

----- YEAR 2022 -----

----- YEAR 2023 -----

----- YEAR 2024 -----

----- YEAR 2025 -----

----- YEAR 2026 -----

----- YEAR 2027 -----

----- YEAR 2028 -----

----- YEAR 2029 -----

----- YEAR 2030 -----

----- YEAR 2031 -----

----- YEAR 2032 -----

----- YEAR 2033 -----

----- YEAR 2034 -----

----- YEAR 2035 -----

----- YEAR 2036 -----

----- YEAR 2037 -----

----- YEAR 2038 -----

----- YEAR 2039 -----

----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 7	JULY =====							
THERMAL UNIT		104	105	106	107	108	109	110
		PC_UL_IM	NUKE_IM	CT_KPCO	CC_KPCO	IGCC KP	PC_UL_KP	NUKE_KP
		1	1	1	1	1	1	1

----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

----- YEAR 2012 -----

----- YEAR 2013 -----

----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 7	JULY =====						
THERMAL UNIT	111	112	113	114	115	116	118
	CT_OHIO	CC_OH	IGCC OH	PC_UL_OH	NUKE OH	CC_FA_KP	BS1_Gas
	1	1	1	1	1	1	1

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:49 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist            Page            619

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 7	JULY =====						
THERMAL UNIT	111	112	113	114	115	116	118
	CT_OHIO	CC_OH	IGCC OH	PC_UL_OH	NUKE OH	CC_FA_KP	BS1_Gas
	1	1	1	1	1	1	1

----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----



----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 7	JULY =====							
THERMAL UNIT	119	120	121	122	126	127	129	
	BS_RPWR	BS_BFCC	ES2 FGD	BS_BF50	CSV5_SCR	CSV6_SCR	CR1_NGCC	
	1	1	23	1	5	6	1	

----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 7		JULY =====						
THERMAL UNIT		130	131	132	133	134	135	136
		CR2_MGCC	MR5_MGCC	MR5_FGD	RP1D_IM	RP2D_IM	TAN4_FGD	RP1D_KP
		2	5	5	1	2	4	1
-----	YEAR 2011 -----							
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2012 -----							
-----	YEAR 2013 -----							
-----	YEAR 2014 -----							
-----	YEAR 2015 -----							
-----	YEAR 2016 -----							
-----	YEAR 2017 -----							
-----	YEAR 2018 -----							
-----	YEAR 2019 -----							
-----	YEAR 2020 -----							
-----	YEAR 2021 -----							
-----	YEAR 2022 -----							
-----	YEAR 2023 -----							
-----	YEAR 2024 -----							
-----	YEAR 2025 -----							
-----	YEAR 2026 -----							
-----	YEAR 2027 -----							
-----	YEAR 2028 -----							
-----	YEAR 2029 -----							
-----	YEAR 2030 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:49 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 620

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 7		JULY =====						
THERMAL UNIT		130	131	132	133	134	135	136
		CR2_MGCC	MR5_MGCC	MR5_FGD	RP1D_IM	RP2D_IM	TAN4_FGD	RP1D_KP
		2	5	5	1	2	4	1
-----	YEAR 2031 -----							
-----	YEAR 2032 -----							
-----	YEAR 2033 -----							
-----	YEAR 2034 -----							
-----	YEAR 2035 -----							
-----	YEAR 2036 -----							
-----	YEAR 2037 -----							
-----	YEAR 2038 -----							
-----	YEAR 2039 -----							
-----	YEAR 2040 -----							

===== SEASON 7		JULY =====						
THERMAL UNIT		137	144	153	185	186	187	188
		RP2D_KP	TC4_ESP	MTN_16%	RP1D_03	RP1TR_IM	RP2TR_IM	RP1TR_KP
		2	4	1	1	1	2	1
-----	YEAR 2011 -----							
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0

2B Input Summary.TXT

```

----- YEAR 2012 -----
----- YEAR 2013 -----
----- YEAR 2014 -----
SEASONAL HEAT RATE PROFILE          0          0          150          0          0          0          0
----- YEAR 2015 -----
SEASONAL HEAT RATE PROFILE          0          0          0          0          0          0          0
----- YEAR 2016 -----
----- YEAR 2017 -----
----- YEAR 2018 -----
----- YEAR 2019 -----
----- YEAR 2020 -----
----- YEAR 2021 -----
----- YEAR 2022 -----
----- YEAR 2023 -----
----- YEAR 2024 -----
----- YEAR 2025 -----
----- YEAR 2026 -----
----- YEAR 2027 -----
----- YEAR 2028 -----
----- YEAR 2029 -----
----- YEAR 2030 -----
----- YEAR 2031 -----
----- YEAR 2032 -----
----- YEAR 2033 -----
----- YEAR 2034 -----
----- YEAR 2035 -----
----- YEAR 2036 -----
----- YEAR 2037 -----
----- YEAR 2038 -----
----- YEAR 2039 -----
----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 7      JULY =====
THERMAL UNIT          189          190          191          193          194          195          196
                    RP2TR_KP  T4_TRONA  T4_TRCCR  ML_KP20  ML_KP20  ML_KP50  ML_KP50
                    2          4          4          1          2          1          2
----- YEAR 2011 -----
SEASONAL HEAT RATE PROFILE          0          0          0          0          0          0          0
----- YEAR 2012 -----
----- YEAR 2013 -----
----- YEAR 2014 -----
----- YEAR 2015 -----
----- YEAR 2016 -----
----- YEAR 2017 -----
----- YEAR 2018 -----
----- YEAR 2019 -----
----- YEAR 2020 -----
----- YEAR 2021 -----
----- YEAR 2022 -----
----- YEAR 2023 -----
----- YEAR 2024 -----
----- YEAR 2025 -----
----- YEAR 2026 -----

```

----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:49 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT	SEASON 7	JULY						
		500 DUMMY_OP	501 DUMMY_IM	502 DUMMY_AP	503 DUMMY_KP	955 CT_KPC0	956 CT_KPC0	957 CT_KPC0
SEASONAL HEAT RATE PROFILE		0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2011 -----								
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 7	JULY =====							
THERMAL UNIT	CT_KP	RP2D_KP	RP2D_IM	CSV6_SCR	CSV5_SCR	DUMMY_OP	BS_BFCC	
	958	959	960	961	962	963	964	
	958	959	960	961	962	963	964	

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 7	JULY =====							
THERMAL UNIT	RP1D_KP	RP1D_03	DUMMY_KP	CR2_NGCC	CR1_NGCC	MR5_NGCC	RP2TR_KP	
	965	966	967	968	969	970	971	
	965	966	967	968	969	970	971	

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----

----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:49 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

-----	===== SEASON 7	JULY =====						
THERMAL UNIT			965	966	967	968	969	970
			RP1D_KP	RP1D_03	DUMMY_KP	CR2_NGCC	CR1_NGCC	MR5_NGCC
			965	966	967	968	969	970
								RP2TR_KP
								971

----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

-----	===== SEASON 7	JULY =====						
THERMAL UNIT			972	973	974	975	976	977
			RP2TR_IM	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
			972	973	974	975	976	977
								DUMMY_OP
								978

-----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE		0	0	0	0	0	0
-------	----------------------------	--	---	---	---	---	---	---

----- YEAR 2011 -----  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 7	JULY =====							
THERMAL UNIT	979	980	981	982	983	984	985	
	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
	979	980	981	982	983	984	985	

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:49 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist            Page            623

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 7	JULY =====							
THERMAL UNIT	979	980	981	982	983	984	985	
	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP

2B Input Summary.TXT

979 980 981 982 983 984 985

----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 7

JULY =====

THERMAL UNIT 986 987 988 989 990 991 992  
 DUMMY\_OP DUMMY\_OP DUMMY\_OP DUMMY\_OP DUMMY\_OP DUMMY\_OP DUMMY\_OP  
 986 987 988 989 990 991 992

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

0 0 0 0 0 0 0

===== SEASON 7

JULY =====

THERMAL UNIT 993 994 995 996 997 998 999  
 DUMMY\_OP DUMMY\_OP DUMMY\_OP DUMMY\_OP DUMMY\_OP T4\_TRONA DUMMY\_OP  
 993 994 995 996 997 998 999

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----

0 0 0 0 0 0 0



----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 8 AUGUST =====		1	2	3	4	5	6	7
THERMAL UNIT		AMOS	AMOS	AMOS_OP	BECKJORD	BIG SAND	BIG SAND	CARD 1+2
		1	2	3	6	1	2	1
----- YEAR 2011 -----		1	2	3	6	1	2	1
SEASONAL HEAT RATE PROFILE		0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:49 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 624

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 8 AUGUST =====		1	2	3	4	5	6	7
THERMAL UNIT		AMOS	AMOS	AMOS_OP	BECKJORD	BIG SAND	BIG SAND	CARD 1+2
		1	2	3	6	1	2	1
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

-----	===== SEASON 8	AUGUST =====							
THERMAL UNIT			8	9	10	11	12	13	14
	CARD 1+2	CARD 3	CLIFTY 1	CLIFTY 2	CLIFTY 3	CLIFTY 4	CLIFTY 5		
	2	3	1	2	3	4	5		

-----	YEAR 2011	-----							
SEASONAL	HEAT RATE	PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2012	-----							
-----	YEAR 2013	-----							
-----	YEAR 2014	-----							
-----	YEAR 2015	-----							
-----	YEAR 2016	-----							
-----	YEAR 2017	-----							
-----	YEAR 2018	-----							
-----	YEAR 2019	-----							
-----	YEAR 2020	-----							
-----	YEAR 2021	-----							
-----	YEAR 2022	-----							
-----	YEAR 2023	-----							
-----	YEAR 2024	-----							
-----	YEAR 2025	-----							
-----	YEAR 2026	-----							
-----	YEAR 2027	-----							
-----	YEAR 2028	-----							
-----	YEAR 2029	-----							
-----	YEAR 2030	-----							
-----	YEAR 2031	-----							
-----	YEAR 2032	-----							
-----	YEAR 2033	-----							
-----	YEAR 2034	-----							
-----	YEAR 2035	-----							
-----	YEAR 2036	-----							
-----	YEAR 2037	-----							
-----	YEAR 2038	-----							
-----	YEAR 2039	-----							
-----	YEAR 2040	-----							

2B Input Summary.TXT

===== SEASON 8 AUGUST =====		15	16	17	18	19	20	21
THERMAL UNIT		CLIFTY	CLINCH R	CLINCH R	CLINCH R	ROCKP_KP	ROCKP_KP	CSVL 1-4
-----	YEAR 2011	6	1	2	3	1	2	3
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2012							
-----	YEAR 2013							
-----	YEAR 2014							
-----	YEAR 2015							
-----	YEAR 2016							
-----	YEAR 2017							
-----	YEAR 2018							
-----	YEAR 2019							
-----	YEAR 2020							
-----	YEAR 2021							
-----	YEAR 2022							
-----	YEAR 2023							
-----	YEAR 2024							
-----	YEAR 2025							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:50 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 625

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 8 AUGUST =====		15	16	17	18	19	20	21
THERMAL UNIT		CLIFTY	CLINCH R	CLINCH R	CLINCH R	ROCKP_KP	ROCKP_KP	CSVL 1-4
-----	YEAR 2026	6	1	2	3	1	2	3
-----	YEAR 2027							
-----	YEAR 2028							
-----	YEAR 2029							
-----	YEAR 2030							
-----	YEAR 2031							
-----	YEAR 2032							
-----	YEAR 2033							
-----	YEAR 2034							
-----	YEAR 2035							
-----	YEAR 2036							
-----	YEAR 2037							
-----	YEAR 2038							
-----	YEAR 2039							
-----	YEAR 2040							

===== SEASON 8 AUGUST =====		22	23	24	25	26	27	28
THERMAL UNIT		CSVL 1-4	CSVL 5+6	CSVL 5+6	D C COOK	D C COOK	GAVIN	GAVIN
-----	YEAR 2011	4	5	6	1	2	1	2
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	19
-----	YEAR 2012							
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2013							
-----	YEAR 2014							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 8	AUGUST	=====						
THERMAL UNIT		29	30	33	34	35	36	37
	GLEN LYN	GLEN LYN	KAMMER	KAMMER	KAMMER	KANAHA	KANAHA	
	5	6	1	2	3	1	2	

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----

----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:50 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT	===== SEASON 8 AUGUST =====							
	29 GLEN LYN 5	30 GLEN LYN 6	33 KAMMER 1	34 KAMMER 2	35 KAMMER 3	36 KANAWHA 1	37 KANAWHA 2	

----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	===== SEASON 8 AUGUST =====							
	38 KYGER 1	39 KYGER 2	40 KYGER 3	41 KYGER 4	42 KYGER 5	43 MITCHELL 1	44 MITCHELL 2	

SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

----- YEAR 2011 -----  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2039 -----

----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 8 AUGUST =====		45	46	47	48	49	50	51
THERMAL UNIT		MOUNT_ER	MUSK RVR	MUSK RVR	MUSK RVR	MUSK RVR	MUSK RVR	P SPORN
		1	1	2	3	4	5	1
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE		45	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE		0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE		150	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2015 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE		0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								

===== SEASON 8 AUGUST =====		52	53	54	55	56	57	58
THERMAL UNIT		P SPORN	P SPORN	P SPORN	P SPORN	PICWAY	RPRET_IM	RPRUN_IM
		2	3	4	5	5	1	1
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE		0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
# 02/07/13 16:00:50 V04.0 R03.0

2B Input Summary.TXT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 8 AUGUST =====		52	53	54	55	56	57	58
THERMAL UNIT		P SPORN	P SPORN	P SPORN	P SPORN	PICWAY	RPRET_IM	RPRUN_IM
		2	3	4	5	5	1	1
-----	YEAR 2016	-----						
-----	YEAR 2017	-----						
-----	YEAR 2018	-----						
-----	YEAR 2019	-----						
-----	YEAR 2020	-----						
-----	YEAR 2021	-----						
-----	YEAR 2022	-----						
-----	YEAR 2023	-----						
-----	YEAR 2024	-----						
-----	YEAR 2025	-----						
-----	YEAR 2026	-----						
-----	YEAR 2027	-----						
-----	YEAR 2028	-----						
-----	YEAR 2029	-----						
-----	YEAR 2030	-----						
-----	YEAR 2031	-----						
-----	YEAR 2032	-----						
-----	YEAR 2033	-----						
-----	YEAR 2034	-----						
-----	YEAR 2035	-----						
-----	YEAR 2036	-----						
-----	YEAR 2037	-----						
-----	YEAR 2038	-----						
-----	YEAR 2039	-----						
-----	YEAR 2040	-----						

===== SEASON 8 AUGUST =====		59	61	62	63	64	65	66
THERMAL UNIT		ROCKP_IM	STUART	STUART	STUART	STUART	AMOS_AP	TANN 1-3
		2	1	2	3	4	3	1
-----	YEAR 2011	-----						
SEASONAL HEAT RATE PROFILE		0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2012	-----						
-----	YEAR 2013	-----						
-----	YEAR 2014	-----						
-----	YEAR 2015	-----						
-----	YEAR 2016	-----						
-----	YEAR 2017	-----						
-----	YEAR 2018	-----						
-----	YEAR 2019	-----						
-----	YEAR 2020	-----						
-----	YEAR 2021	-----						
-----	YEAR 2022	-----						
-----	YEAR 2023	-----						
-----	YEAR 2024	-----						
-----	YEAR 2025	-----						
-----	YEAR 2026	-----						
-----	YEAR 2027	-----						

----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 8 AUGUST =====		67	68	69	70	71	72	73
THERMAL UNIT	TANN 1-3	TANN 1-3	TANN 4	ZIMMER	ROBTHONE	ROBTHONE	ROBTHONE	ROBTHONE
	2	3	4	1	1	2	3	
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	162	162	162	
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:50 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 628

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 8 AUGUST =====		67	68	69	70	71	72	73
THERMAL UNIT	TANN 1-3	TANN 1-3	TANN 4	ZIMMER	ROBTHONE	ROBTHONE	ROBTHONE	ROBTHONE
	2	3	4	1	1	2	3	
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								



2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 8 AUGUST =====  
 THERMAL UNIT CEREDO 75 CEREDO 76 CEREDO 77 CEREDO 78 CEREDO 79 CEREDO 80 DARBY 81  
 1 2 3 4 5 6 1

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE 0 0 0 0 0 0 0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 8 AUGUST =====  
 THERMAL UNIT DARBY 82 DARBY 83 DARBY 84 DARBY 85 DARBY 86 LWBG WIN 87 LWBG WIN 88  
 2 3 4 5 6 1 2

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE 0 0 0 0 0 0 0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----

----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:50 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 8 AUGUST =====		82	83	84	85	86	87	88
THERMAL UNIT		DARBY	DARBY	DARBY	DARBY	DARBY	LWBG WIN	LWBG WIN
		2	3	4	5	6	1	2
----- YEAR 2040 -----								
===== SEASON 8 AUGUST =====		89	90	91	92	93	94	96
THERMAL UNIT		LWBG SMR	LWBG SMR	WATR CC	WATR2	DRESDEN	DRESD2	CT_APC0
		1	2	1	1	1	1	1
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

	===== SEASON 8	AUGUST =====							
THERMAL UNIT			97	98	99	100	101	102	103
			CC_APCO	IGCC AP	PC_UL_AP	Nuke_AP	CT_I&M	CC_I&M	IGCC IM
			1	1	1	1	1	1	1

----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----									
----- YEAR 2013 -----									
----- YEAR 2014 -----									
----- YEAR 2015 -----									
----- YEAR 2016 -----									
----- YEAR 2017 -----									
----- YEAR 2018 -----									
----- YEAR 2019 -----									
----- YEAR 2020 -----									
----- YEAR 2021 -----									
----- YEAR 2022 -----									
----- YEAR 2023 -----									
----- YEAR 2024 -----									
----- YEAR 2025 -----									
----- YEAR 2026 -----									
----- YEAR 2027 -----									
----- YEAR 2028 -----									
----- YEAR 2029 -----									
----- YEAR 2030 -----									
----- YEAR 2031 -----									
----- YEAR 2032 -----									
----- YEAR 2033 -----									
----- YEAR 2034 -----									
----- YEAR 2035 -----									
----- YEAR 2036 -----									
----- YEAR 2037 -----									
----- YEAR 2038 -----									
----- YEAR 2039 -----									
----- YEAR 2040 -----									

	===== SEASON 8	AUGUST =====							
THERMAL UNIT			104	105	106	107	108	109	110

2B Input Summary.TXT

	PC_UL_IM	NUKE_IM	CT_KPCO	CC_KPCO	IGCC_KP	PC_UL_KP	NUKE_KP
	1	1	1	1	1	1	1

YEAR	PC_UL_IM	NUKE_IM	CT_KPCO	CC_KPCO	IGCC_KP	PC_UL_KP	NUKE_KP
2011	0	0	0	0	0	0	0
2012							
2013							
2014							
2015							
2016							
2017							
2018							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:50 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 630

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 8 AUGUST =====

THERMAL UNIT	104	105	106	107	108	109	110
	PC_UL_IM	NUKE_IM	CT_KPCO	CC_KPCO	IGCC_KP	PC_UL_KP	NUKE_KP
	1	1	1	1	1	1	1

YEAR 2019							
YEAR 2020							
YEAR 2021							
YEAR 2022							
YEAR 2023							
YEAR 2024							
YEAR 2025							
YEAR 2026							
YEAR 2027							
YEAR 2028							
YEAR 2029							
YEAR 2030							
YEAR 2031							
YEAR 2032							
YEAR 2033							
YEAR 2034							
YEAR 2035							
YEAR 2036							
YEAR 2037							
YEAR 2038							
YEAR 2039							
YEAR 2040							

===== SEASON 8 AUGUST =====

THERMAL UNIT	111	112	113	114	115	116	118
	CT_OHIO	CC_OH	IGCC_OH	PC_UL_OH	NUKE_OH	CC_FA_KP	BS1_Gas
	1	1	1	1	1	1	1

YEAR 2011	0	0	0	0	0	0	0
YEAR 2012							
YEAR 2013							
YEAR 2014							
YEAR 2015							
YEAR 2016							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

-----	===== SEASON 8	AUGUST =====							
THERMAL UNIT			119	120	121	122	126	127	129
			BS_RPWR	BS_BFCC	BS2_FGD	BS_BF50	CSV5_SCR	CSV6_SCR	CR1_NGCC
			1	1	23	1	5	6	1

-----	YEAR 2011	-----							
SEASONAL	HEAT RATE	PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2012	-----							
-----	YEAR 2013	-----							
-----	YEAR 2014	-----							
-----	YEAR 2015	-----							
-----	YEAR 2016	-----							
-----	YEAR 2017	-----							
-----	YEAR 2018	-----							
-----	YEAR 2019	-----							
-----	YEAR 2020	-----							
-----	YEAR 2021	-----							
-----	YEAR 2022	-----							
-----	YEAR 2023	-----							
-----	YEAR 2024	-----							
-----	YEAR 2025	-----							
-----	YEAR 2026	-----							
-----	YEAR 2027	-----							
-----	YEAR 2028	-----							
-----	YEAR 2029	-----							
-----	YEAR 2030	-----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 8 AUGUST =====		119	120	121	122	126	127	129
THERMAL UNIT		BS_RPWR	BS_BFCC	BS2_FGD	BS_BF50	CSV5_SCR	CSV6_SCR	CR1_NGCC
-----	YEAR 2031	1	1	23	1	5	6	1
-----	YEAR 2032							
-----	YEAR 2033							
-----	YEAR 2034							
-----	YEAR 2035							
-----	YEAR 2036							
-----	YEAR 2037							
-----	YEAR 2038							
-----	YEAR 2039							
-----	YEAR 2040							
===== SEASON 8 AUGUST =====		130	131	132	133	134	135	136
THERMAL UNIT		CR2_NGCC	MR5_NGCC	MR5_FGD	RP1D_IM	RP2D_IM	TAN4_FGD	RP1D_KP
-----	YEAR 2011	0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2012							
-----	YEAR 2013							
-----	YEAR 2014							
-----	YEAR 2015							
-----	YEAR 2016							
-----	YEAR 2017							
-----	YEAR 2018							
-----	YEAR 2019							
-----	YEAR 2020							
-----	YEAR 2021							
-----	YEAR 2022							
-----	YEAR 2023							
-----	YEAR 2024							
-----	YEAR 2025							
-----	YEAR 2026							
-----	YEAR 2027							
-----	YEAR 2028							
-----	YEAR 2029							
-----	YEAR 2030							
-----	YEAR 2031							
-----	YEAR 2032							
-----	YEAR 2033							
-----	YEAR 2034							
-----	YEAR 2035							
-----	YEAR 2036							
-----	YEAR 2037							
-----	YEAR 2038							
-----	YEAR 2039							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2040 -----		===== SEASON 8 AUGUST =====						
THERMAL UNIT		137	144	153	185	186	187	188
		RP2D_KP	TC4_ESP	MTN_18%	RP1D_03	RP1TR_IM	RP2TR_IM	RP1TR_KP
		2	4	1	1	1	2	1
-----	YEAR 2011 -----							
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2012 -----							
-----	YEAR 2013 -----							
-----	YEAR 2014 -----							
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE	0	0	150	0	0	0	0
-----	YEAR 2015 -----							
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2016 -----							
-----	YEAR 2017 -----							
-----	YEAR 2018 -----							
-----	YEAR 2019 -----							
-----	YEAR 2020 -----							
-----	YEAR 2021 -----							
-----	YEAR 2022 -----							
-----	YEAR 2023 -----							
-----	YEAR 2024 -----							
-----	YEAR 2025 -----							
-----	YEAR 2026 -----							
-----	YEAR 2027 -----							
-----	YEAR 2028 -----							
-----	YEAR 2029 -----							
-----	YEAR 2030 -----							
-----	YEAR 2031 -----							
-----	YEAR 2032 -----							
-----	YEAR 2033 -----							
-----	YEAR 2034 -----							
-----	YEAR 2035 -----							
-----	YEAR 2036 -----							
-----	YEAR 2037 -----							
-----	YEAR 2038 -----							
-----	YEAR 2039 -----							
-----	YEAR 2040 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
# 02/07/13 16:00:51 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 632

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 8 AUGUST =====								
THERMAL UNIT		189	190	191	193	194	195	196
		RP2TR_KP	T4_TRONA	T4_TRCCR	ML_KP20	ML_KP20	ML_KP50	ML_KP50
		2	4	4	1	2	1	2
-----	YEAR 2011 -----							
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2012 -----							
-----	YEAR 2013 -----							
-----	YEAR 2014 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 8 AUGUST =====		501	502	503	955	956	957
THERMAL UNIT	DUMMY_OP	DUMMY_IM	DUMMY_AP	DUMMY_KP	CT_KPC0	CT_KPC0	CT_KPC0
	0	0	0	0	955	956	957
----- YEAR 2011 -----							
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							



----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 8 AUGUST =====		958	959	960	961	962	963	964
THERMAL UNIT		CT_KPC0	RP2D_KP	RP2D_IM	CSV6_SCR	CSV5_SCR	DUMMY_OP	BS_BFCC
		958	959	960	961	962	963	964

----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:51 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 633

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 8 AUGUST =====		958	959	960	961	962	963	964
THERMAL UNIT		CT_KPC0	RP2D_KP	RP2D_IM	CSV6_SCR	CSV5_SCR	DUMMY_OP	BS_BFCC
		958	959	960	961	962	963	964

----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2039 -----

----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 8		AUGUST =====						
THERMAL UNIT		965	966	967	968	969	970	971
	RP1D_KP		RP1D_03	DUMMY_KP	CR2_NGCC	CR1_NGCC	MR5_NGCC	RP2TR_KP
		965	966	967	968	969	970	971

----- YEAR 2011 -----  
SEASONAL HEAT RATE PROFILE

0 0 0 0 0 0 0 0

----- YEAR 2012 -----

----- YEAR 2013 -----

----- YEAR 2014 -----

----- YEAR 2015 -----

----- YEAR 2016 -----

----- YEAR 2017 -----

----- YEAR 2018 -----

----- YEAR 2019 -----

----- YEAR 2020 -----

----- YEAR 2021 -----

----- YEAR 2022 -----

----- YEAR 2023 -----

----- YEAR 2024 -----

----- YEAR 2025 -----

----- YEAR 2026 -----

----- YEAR 2027 -----

----- YEAR 2028 -----

----- YEAR 2029 -----

----- YEAR 2030 -----

----- YEAR 2031 -----

----- YEAR 2032 -----

----- YEAR 2033 -----

----- YEAR 2034 -----

----- YEAR 2035 -----

----- YEAR 2036 -----

----- YEAR 2037 -----

----- YEAR 2038 -----

----- YEAR 2039 -----

----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 8		AUGUST =====						
THERMAL UNIT		972	973	974	975	976	977	978
	RP2TR_IM		DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
		972	973	974	975	976	977	978

----- YEAR 2011 -----  
SEASONAL HEAT RATE PROFILE

0 0 0 0 0 0 0 0

----- YEAR 2012 -----

----- YEAR 2013 -----

----- YEAR 2014 -----

----- YEAR 2015 -----

----- YEAR 2016 -----

----- YEAR 2017 -----

----- YEAR 2018 -----

----- YEAR 2019 -----

----- YEAR 2020 -----

----- YEAR 2021 -----

----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:51 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 8	AUGUST =====							
THERMAL UNIT		972	973	974	975	976	977	978
	RP2TR_IM	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
	972	973	974	975	976	977	978	

----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 8	AUGUST =====							
THERMAL UNIT		979	980	981	982	983	984	985
	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
	979	980	981	982	983	984	985	

SEASONAL HEAT RATE PROFILE		0	0	0	0	0	0	0
----------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

----- YEAR 2011 -----  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 8 AUGUST =====  
 THERMAL UNIT                    986            987            988            989            990            991            992  
                                  DUMMY\_OP   DUMMY\_OP   DUMMY\_OP   DUMMY\_OP   DUMMY\_OP   DUMMY\_OP   DUMMY\_OP  
                                  986            987            988            989            990            991            992

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE            0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 8 AUGUST =====  
 THERMAL UNIT                    993            994            995            996            997            998            999  
                                  DUMMY\_OP   DUMMY\_OP   DUMMY\_OP   DUMMY\_OP   DUMMY\_OP   T4\_TRONA   DUMMY\_OP  
                                  993            994            995            996            997            998            999

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE            0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2012 -----

----- YEAR 2013 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:00:51 V04.0 R03.0

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 8 AUGUST =====								
THERMAL UNIT	993	994	995	996	997	998	999	
	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	T4_TRONA	DUMMY_OP	
	993	994	995	996	997	998	999	

----- YEAR 2014 -----

----- YEAR 2015 -----

----- YEAR 2016 -----

----- YEAR 2017 -----

----- YEAR 2018 -----

----- YEAR 2019 -----

----- YEAR 2020 -----

----- YEAR 2021 -----

----- YEAR 2022 -----

----- YEAR 2023 -----

----- YEAR 2024 -----

----- YEAR 2025 -----

----- YEAR 2026 -----

----- YEAR 2027 -----

----- YEAR 2028 -----

----- YEAR 2029 -----

----- YEAR 2030 -----

----- YEAR 2031 -----

----- YEAR 2032 -----

----- YEAR 2033 -----

----- YEAR 2034 -----

----- YEAR 2035 -----

----- YEAR 2036 -----

----- YEAR 2037 -----

----- YEAR 2038 -----

----- YEAR 2039 -----

----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 9 SEPTEMBER =====								
THERMAL UNIT	1	2	3	4	5	6	7	
	AMOS	AMOS	AMOS_OP	BECKJORD	BIG SAND	BIG SAND	CARD 1+2	
	1	2	3	6	1	2	1	

SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--

----- YEAR 2012 -----

----- YEAR 2013 -----

----- YEAR 2014 -----

----- YEAR 2015 -----

----- YEAR 2016 -----

----- YEAR 2017 -----

----- YEAR 2018 -----

----- YEAR 2019 -----

----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 9 SEPTEMBER =====								
THERMAL UNIT	8	9	10	11	12	13	14	
	CARD 1+2	CARD 3	CLIFTY 1	CLIFTY 2	CLIFTY 3	CLIFTY 4	CLIFTY 5	
	2	3	1	2	3	4	5	

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:51 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 9 SEPTEMBER =====								
THERMAL UNIT	8	9	10	11	12	13	14	
	CARD 1+2	CARD 3	CLIFTY 1	CLIFTY 2	CLIFTY 3	CLIFTY 4	CLIFTY 5	
	2	3	1	2	3	4	5	

----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----



2B Input Summary.TXT

YEAR	HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	19
2011	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	19
2012	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2013	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2014	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2015	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2016	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2017	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2018	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2019	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2020	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2021	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2022	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2023	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2024	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2025	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2026	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2027	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2028	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2029	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2030	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2031	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2032	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2033	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2034	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2035	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2036	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2037	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:52 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 637

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

SEASON 9 SEPTEMBER		22	23	24	25	26	27	28
THERMAL UNIT	CSVL 1-4	CSVL 5+6	CSVL 5+6	D C COOK	D C COOK	GAVIN	GAVIN	
	4	5	6	1	2	1	2	
2038								
2039								
2040								
SEASON 9 SEPTEMBER		29	30	33	34	35	36	37
THERMAL UNIT	GLEN LYN	GLEN LYN	KAMMER	KAMMER	KAMMER	KANAWHA	KANAWHA	
	5	6	1	2	3	1	2	
2011	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2012	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2013	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2014	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2015	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2016	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
2017	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0



2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 9 SEPTEMBR =====		38	39	40	41	42	43	44
THERMAL UNIT		KYGER 1	KYGER 2	KYGER 3	KYGER 4	KYGER 5	MITCHELL 1	MITCHELL 2
SEASONAL HEAT RATE PROFILE		0	0	0	0	0	0	0

----- YEAR 2011 -----  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----

----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 9 SEPTEMBER =====							
THERMAL UNIT	45 MOUNT_ER	46 MUSK RVR	47 MUSK RVR	48 MUSK RVR	49 MUSK RVR	50 MUSK RVR	51 P SPORN
	1	1	2	3	4	5	1
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	45	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	45	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2015 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:52 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 638

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 9 SEPTEMBER =====							
THERMAL UNIT	45 MOUNT_ER	46 MUSK RVR	47 MUSK RVR	48 MUSK RVR	49 MUSK RVR	50 MUSK RVR	51 P SPORN
	1	1	2	3	4	5	1
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

2B Input Summary.TXT

===== SEASON 9 SEPTEMBR =====		52	53	54	55	56	57	58
THERMAL UNIT		P SPORN	P SPORN	P SPORN	P SPORN	PICWAY	RPRET_IM	RPRUN_IM
		2	3	4	5	5	1	1
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								

===== SEASON 9 SEPTEMBR =====		59	61	62	63	64	65	66
THERMAL UNIT		ROCKP_IM	STUART	STUART	STUART	STUART	AMOS_AP	TANN 1-3
		2	1	2	3	4	3	1
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								

----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:52 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 9 SEPTEMBER =====								
THERMAL UNIT	59	61	62	63	64	65	66	
	ROCKP_IM	STUART	STUART	STUART	STUART	AMOS_AP	TANN 1-3	
	2	1	2	3	4	3	1	
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								

===== SEASON 9 SEPTEMBER =====								
THERMAL UNIT	67	68	69	70	71	72	73	
	TANN 1-3	TANN 1-3	TANN 4	ZIMMER	ROBTMONE	ROBTMONE	ROBTMONE	
	2	3	4	1	1	2	3	
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	162	162	162	
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 9 SEPTEMBER =====		75	76	77	78	79	80	81
THERMAL UNIT		CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	DARBY
		1	2	3	4	5	6	1
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:52 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 640

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 9 SEPTEMBER =====		75	76	77	78	79	80	81
THERMAL UNIT								

2B Input Summary.TXT

	CEREDO 1	CEREDO 2	CEREDO 3	CEREDO 4	CEREDO 5	CEREDO 6	DARBY 1
----- YEAR 2040 -----							
===== SEASON 9 SEPTEMBER =====							
THERMAL UNIT	82	83	84	85	86	87	88
	DARBY 2	DARBY 3	DARBY 4	DARBY 5	DARBY 6	LWBG WIN 1	LWBG WIN 2
----- YEAR 2011 -----							
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

	89	90	91	92	93	94	96
===== SEASON 9 SEPTEMBER =====							
THERMAL UNIT	LWBG SMR 1	LWBG SMR 2	WATR CC 1	WATR2 1	DRESDEN 1	DRES2 1	CT_APCO 1
----- YEAR 2011 -----							
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 9 SEPTEMBER =====							
THERMAL UNIT	97	98	99	100	101	102	103
	CC_APCO	IGCC AP	PC_UL_AP	Nuke_AP	CT_I&M	CC_I&M	IGCC IM
----- YEAR 2011 -----	1	1	1	1	1	1	1
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:52 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 641

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 9 SEPTEMBER =====							
THERMAL UNIT	97	98	99	100	101	102	103
	CC_APCO	IGCC AP	PC_UL_AP	Nuke_AP	CT_I&M	CC_I&M	IGCC IM
----- YEAR 2019 -----	1	1	1	1	1	1	1
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 9 SEPTEMBR =====  
 THERMAL UNIT                    104       105       106       107       108       109       110  
                                  PC\_UL\_IM    NUKE\_IM    CT\_KPCO    CC\_KPCO    IGCC\_KP    PC\_UL\_KP    NUKE\_KP  
                                  1           1           1           1           1           1           1

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0           0           0           0           0           0           0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 9 SEPTEMBR =====  
 THERMAL UNIT                    111       112       113       114       115       116       118  
                                  CT\_OHIO    CC\_OH       IGCC\_OH    PC\_UL\_OH    NUKE\_OH    CC\_FA\_KP    BSI\_Gas  
                                  1           1           1           1           1           1           1

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0           0           0           0           0           0           0



----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:52 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 9 SEPTEMBER =====									
THERMAL UNIT	111	112	113	114	115	116	118		
	CT_OHIO	CC_OH	IGCC OH	PC_UL_OH	NUKE OH	CC_FA_KP	BS1_Gas		
	1	1	1	1	1	1	1		
----- YEAR 2031 -----									
----- YEAR 2032 -----									
----- YEAR 2033 -----									
----- YEAR 2034 -----									
----- YEAR 2035 -----									
----- YEAR 2036 -----									
----- YEAR 2037 -----									
----- YEAR 2038 -----									
----- YEAR 2039 -----									
----- YEAR 2040 -----									
===== SEASON 9 SEPTEMBER =====									
THERMAL UNIT	119	120	121	122	126	127	129		
	BS_RPWR	BS_BFCC	BS2_FGD	BS_BF50	CSV5_SCR	CSV6_SCR	CR1_NGCC		
	1	1	23	1	5	6	1		
----- YEAR 2011 -----									
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0		
----- YEAR 2012 -----									
----- YEAR 2013 -----									
----- YEAR 2014 -----									
----- YEAR 2015 -----									
----- YEAR 2016 -----									
----- YEAR 2017 -----									
----- YEAR 2018 -----									
----- YEAR 2019 -----									

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 9 SEPTEMBR =====							
THERMAL UNIT	130	131	132	133	134	135	136
	CR2_NGCC	MR5_NGCC	MR5_FGD	RP1D_IM	RP2D_IM	TAN4_FGD	RP1D_KP
	2	5	5	1	2	4	1

----- YEAR 2011 -----							
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							

----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:53 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 9 SEPTEMBR =====		137	144	153	185	186	187	188
THERMAL UNIT		RP2D_KP	TC4_ESP	MTN_18%	RP1D_03	RP1TR_IM	RP2TR_IM	RP1TR_KP
		2	4	1	1	1	2	1
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	45	0	0	0	0
----- YEAR 2015 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								

===== SEASON 9 SEPTEMBR =====		189	190	191	193	194	195	196
THERMAL UNIT		RP2TR_KP	T4_TRONA	T4_TRCCR	ML_KP20	ML_KP20	ML_KP50	ML_KP50

2B Input Summary.TXT

	2	4	4	1	2	1	2
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

	500	501	502	503	955	956	957
THERMAL UNIT	DUMMY_OP	DUMMY_IM	DUMMY_AP	DUMMY_KP	CT_KPC0	CT_KPC0	CT_KPC0
	0	0	0	0	955	956	957

----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:00:53 V04.0 R03.0

2B Input Summary.TXT  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 9 SEPTEMBR =====		500	501	502	503	955	956	957
THERMAL UNIT		DUMMY_OP	DUMMY_IM	DUMMY_AP	DUMMY_KP	CT_KPC0	CT_KPC0	CT_KPC0
		0	0	0	0	955	956	957
-----	YEAR 2022	-----						
-----	YEAR 2023	-----						
-----	YEAR 2024	-----						
-----	YEAR 2025	-----						
-----	YEAR 2026	-----						
-----	YEAR 2027	-----						
-----	YEAR 2028	-----						
-----	YEAR 2029	-----						
-----	YEAR 2030	-----						
-----	YEAR 2031	-----						
-----	YEAR 2032	-----						
-----	YEAR 2033	-----						
-----	YEAR 2034	-----						
-----	YEAR 2035	-----						
-----	YEAR 2036	-----						
-----	YEAR 2037	-----						
-----	YEAR 2038	-----						
-----	YEAR 2039	-----						
-----	YEAR 2040	-----						

===== SEASON 9 SEPTEMBR =====		958	959	960	961	962	963	964
THERMAL UNIT		CT_KPC0	RP2D_KP	RP2D_IM	CSV6_SCR	CSV5_SCR	DUMMY_OP	BS_BPCC
		958	959	960	961	962	963	964
-----	YEAR 2011	-----						
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2012	-----						
-----	YEAR 2013	-----						
-----	YEAR 2014	-----						
-----	YEAR 2015	-----						
-----	YEAR 2016	-----						
-----	YEAR 2017	-----						
-----	YEAR 2018	-----						
-----	YEAR 2019	-----						
-----	YEAR 2020	-----						
-----	YEAR 2021	-----						
-----	YEAR 2022	-----						
-----	YEAR 2023	-----						
-----	YEAR 2024	-----						
-----	YEAR 2025	-----						
-----	YEAR 2026	-----						
-----	YEAR 2027	-----						
-----	YEAR 2028	-----						
-----	YEAR 2029	-----						
-----	YEAR 2030	-----						
-----	YEAR 2031	-----						
-----	YEAR 2032	-----						
-----	YEAR 2033	-----						

----- YEAR 2034 -----  
----- YEAR 2035 -----  
----- YEAR 2036 -----  
----- YEAR 2037 -----  
----- YEAR 2038 -----  
----- YEAR 2039 -----  
----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 9 SEPTEMBER =====  
THERMAL UNIT  
                                  965          966          967          968          969          970          971  
                                  RP1D\_KP  RP1D\_03  DUMMY\_KP  CR2\_NGCC  CR1\_NGCC  MR5\_NGCC  RP2TR\_KP  
                                  965          966          967          968          969          970          971

----- YEAR 2011 -----  
SEASONAL HEAT RATE PROFILE                  0          0          0          0          0          0          0  
----- YEAR 2012 -----  
----- YEAR 2013 -----  
----- YEAR 2014 -----  
----- YEAR 2015 -----  
----- YEAR 2016 -----  
----- YEAR 2017 -----  
----- YEAR 2018 -----  
----- YEAR 2019 -----  
----- YEAR 2020 -----  
----- YEAR 2021 -----  
----- YEAR 2022 -----  
----- YEAR 2023 -----  
----- YEAR 2024 -----  
----- YEAR 2025 -----  
----- YEAR 2026 -----  
----- YEAR 2027 -----  
----- YEAR 2028 -----  
----- YEAR 2029 -----  
----- YEAR 2030 -----  
----- YEAR 2031 -----  
----- YEAR 2032 -----  
----- YEAR 2033 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
      VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
# 02/07/13 16:00:53 V04.0 R03.0

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 9 SEPTEMBER =====  
THERMAL UNIT  
                                  965          966          967          968          969          970          971  
                                  RP1D\_KP  RP1D\_03  DUMMY\_KP  CR2\_NGCC  CR1\_NGCC  MR5\_NGCC  RP2TR\_KP  
                                  965          966          967          968          969          970          971

----- YEAR 2034 -----  
----- YEAR 2035 -----  
----- YEAR 2036 -----  
----- YEAR 2037 -----  
----- YEAR 2038 -----  
----- YEAR 2039 -----  
----- YEAR 2040 -----

2B Input Summary.TXT

===== SEASON 9 SEPTEMBR =====  
 THERMAL UNIT

972	973	974	975	976	977	978
RP2TR_IM	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
972	973	974	975	976	977	978

-----	YEAR	2011	-----	0	0	0	0	0	0
SEASONAL	HEAT	RATE	PROFILE						
-----	YEAR	2012	-----						
-----	YEAR	2013	-----						
-----	YEAR	2014	-----						
-----	YEAR	2015	-----						
-----	YEAR	2016	-----						
-----	YEAR	2017	-----						
-----	YEAR	2018	-----						
-----	YEAR	2019	-----						
-----	YEAR	2020	-----						
-----	YEAR	2021	-----						
-----	YEAR	2022	-----						
-----	YEAR	2023	-----						
-----	YEAR	2024	-----						
-----	YEAR	2025	-----						
-----	YEAR	2026	-----						
-----	YEAR	2027	-----						
-----	YEAR	2028	-----						
-----	YEAR	2029	-----						
-----	YEAR	2030	-----						
-----	YEAR	2031	-----						
-----	YEAR	2032	-----						
-----	YEAR	2033	-----						
-----	YEAR	2034	-----						
-----	YEAR	2035	-----						
-----	YEAR	2036	-----						
-----	YEAR	2037	-----						
-----	YEAR	2038	-----						
-----	YEAR	2039	-----						
-----	YEAR	2040	-----						

===== SEASON 9 SEPTEMBR =====  
 THERMAL UNIT

979	980	981	982	983	984	985
DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
979	980	981	982	983	984	985

-----	YEAR	2011	-----	0	0	0	0	0	0
SEASONAL	HEAT	RATE	PROFILE						
-----	YEAR	2012	-----						
-----	YEAR	2013	-----						
-----	YEAR	2014	-----						
-----	YEAR	2015	-----						
-----	YEAR	2016	-----						
-----	YEAR	2017	-----						
-----	YEAR	2018	-----						
-----	YEAR	2019	-----						
-----	YEAR	2020	-----						
-----	YEAR	2021	-----						
-----	YEAR	2022	-----						
-----	YEAR	2023	-----						

----- YEAR 2024 -----  
----- YEAR 2025 -----  
----- YEAR 2026 -----  
----- YEAR 2027 -----  
----- YEAR 2028 -----  
----- YEAR 2029 -----  
----- YEAR 2030 -----  
----- YEAR 2031 -----  
----- YEAR 2032 -----  
----- YEAR 2033 -----  
----- YEAR 2034 -----  
----- YEAR 2035 -----  
----- YEAR 2036 -----  
----- YEAR 2037 -----  
----- YEAR 2038 -----  
----- YEAR 2039 -----  
----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 9 SEPTEMBER =====		986	987	988	989	990	991	992
THERMAL UNIT	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
	986	987	988	989	990	991	992	
	986	987	988	989	990	991	992	

----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:00:53 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 646

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 9 SEPTEMBER =====		986	987	988	989	990	991	992
THERMAL UNIT	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
	986	987	988	989	990	991	992	
	986	987	988	989	990	991	992	

----- YEAR 2013 -----  
----- YEAR 2014 -----  
----- YEAR 2015 -----  
----- YEAR 2016 -----  
----- YEAR 2017 -----  
----- YEAR 2018 -----  
----- YEAR 2019 -----  
----- YEAR 2020 -----  
----- YEAR 2021 -----  
----- YEAR 2022 -----  
----- YEAR 2023 -----  
----- YEAR 2024 -----  
----- YEAR 2025 -----  
----- YEAR 2026 -----  
----- YEAR 2027 -----  
----- YEAR 2028 -----  
----- YEAR 2029 -----  
----- YEAR 2030 -----  
----- YEAR 2031 -----



2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

----- SEASON 9 SEPTEMBER -----  
 THERMAL UNIT  
 DUMMY\_OP 993      994      995      996      997      998      999  
                  993      994      995      996      997      998      999

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

----- SEASON 10 OCTOBER -----  
 THERMAL UNIT  
                  1            2            3            4            5            6            7  
                  AMOS      AMOS      AMOS\_OP    BECKJORD    BIG SAND    BIG SAND    CARD 1+2  
                  1            2            3            6            1            2            1

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----

----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:53 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 10 OCTOBER =====								
THERMAL UNIT	1	2	3	4	5	6	7	
	AMOS	AMOS	AMOS_OP	BECKJORD	BIG SAND	BIG SAND	CARD 1+2	
	1	2	3	6	1	2	1	
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								

===== SEASON 10 OCTOBER =====								
THERMAL UNIT	8	9	10	11	12	13	14	
	CARD 1+2	CARD 3	CLIFTY	CLIFTY	CLIFTY	CLIFTY	CLIFTY	
	2	3	1	2	3	4	5	
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

	===== SEASON 10	OCTOBER	=====							
THERMAL UNIT				15	16	17	18	19	20	21
				CLIFTY	CLINCH R	CLINCH R	CLINCH R	ROCKP_KP	ROCKP_KP	CSVL 1-4
				6	1	2	3	1	2	3

----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----									
----- YEAR 2013 -----									
----- YEAR 2014 -----									
----- YEAR 2015 -----									
----- YEAR 2016 -----									
----- YEAR 2017 -----									
----- YEAR 2018 -----									
----- YEAR 2019 -----									
----- YEAR 2020 -----									
----- YEAR 2021 -----									
----- YEAR 2022 -----									
----- YEAR 2023 -----									
----- YEAR 2024 -----									
----- YEAR 2025 -----									
----- YEAR 2026 -----									
----- YEAR 2027 -----									
----- YEAR 2028 -----									
----- YEAR 2029 -----									
----- YEAR 2030 -----									
----- YEAR 2031 -----									
----- YEAR 2032 -----									
----- YEAR 2033 -----									
----- YEAR 2034 -----									
----- YEAR 2035 -----									
----- YEAR 2036 -----									

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 10		OCTOBER =====						
THERMAL UNIT	15	16	17	18	19	20	21	
	CLIFTY	CLINCH R	CLINCH R	CLINCH R	ROCKP_KP	ROCKP_KP	CSVL 1-4	
	6	1	2	3	1	2	3	
-----	YEAR 2037	-----						
-----	YEAR 2038	-----						
-----	YEAR 2039	-----						
-----	YEAR 2040	-----						

===== SEASON 10		OCTOBER =====					
THERMAL UNIT	22	23	24	25	26	27	28
	CSVL 1-4	CSVL 5+6	CSVL 5+6	D C COOK	D C COOK	GAVIN	GAVIN
	4	5	6	1	2	1	2
-----	YEAR 2011	-----					
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	19
-----	YEAR 2012	-----					
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2013	-----					
-----	YEAR 2014	-----					
-----	YEAR 2015	-----					
-----	YEAR 2016	-----					
-----	YEAR 2017	-----					
-----	YEAR 2018	-----					
-----	YEAR 2019	-----					
-----	YEAR 2020	-----					
-----	YEAR 2021	-----					
-----	YEAR 2022	-----					
-----	YEAR 2023	-----					
-----	YEAR 2024	-----					
-----	YEAR 2025	-----					
-----	YEAR 2026	-----					
-----	YEAR 2027	-----					
-----	YEAR 2028	-----					
-----	YEAR 2029	-----					
-----	YEAR 2030	-----					
-----	YEAR 2031	-----					
-----	YEAR 2032	-----					
-----	YEAR 2033	-----					
-----	YEAR 2034	-----					
-----	YEAR 2035	-----					
-----	YEAR 2036	-----					
-----	YEAR 2037	-----					
-----	YEAR 2038	-----					
-----	YEAR 2039	-----					
-----	YEAR 2040	-----					

===== SEASON 10		OCTOBER =====					
THERMAL UNIT	29	30	33	34	35	36	37
	GLEN LYN	GLEN LYN	KAMMER	KAMMER	KAMMER	KANAWHA	KANAWHA
	5	6	1	2	3	1	2
-----	YEAR 2011	-----					
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 10 OCTOBER =====		38	39	40	41	42	43	44
THERMAL UNIT		KYGER	KYGER	KYGER	KYGER	KYGER	MITCHELL	MITCHELL
		1	2	3	4	5	1	2

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:54 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 10 OCTOBER =====		38	39	40	41	42	43	44
THERMAL UNIT		KYGER	KYGER	KYGER	KYGER	KYGER	MITCHELL	MITCHELL
		1	2	3	4	5	1	2

----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----

----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

			===== SEASON 10 OCTOBER =====						
THERMAL UNIT			45	46	47	48	49	50	51
			MOUNT_ER	MUSK RVR	MUSK RVR	MUSK RVR	MUSK RVR	MUSK RVR	P SPORN
			1	1	2	3	4	5	1
-----	YEAR 2011	-----							
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE		150	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2012	-----							
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE		0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2013	-----							
-----	YEAR 2014	-----							
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE		45	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2015	-----							
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE		0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2016	-----							
-----	YEAR 2017	-----							
-----	YEAR 2018	-----							
-----	YEAR 2019	-----							
-----	YEAR 2020	-----							
-----	YEAR 2021	-----							
-----	YEAR 2022	-----							
-----	YEAR 2023	-----							
-----	YEAR 2024	-----							
-----	YEAR 2025	-----							
-----	YEAR 2026	-----							
-----	YEAR 2027	-----							
-----	YEAR 2028	-----							
-----	YEAR 2029	-----							
-----	YEAR 2030	-----							
-----	YEAR 2031	-----							
-----	YEAR 2032	-----							
-----	YEAR 2033	-----							
-----	YEAR 2034	-----							

----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 10 OCTOBER =====		52	53	54	55	56	57	58
THERMAL UNIT		P SPORN	P SPORN	P SPORN	P SPORN	PICWAY	RPRET_IM	RPRUN_IM
		2	3	4	5	5	1	1

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:54 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist            Page            650

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 10 OCTOBER =====		52	53	54	55	56	57	58
THERMAL UNIT		P SPORN	P SPORN	P SPORN	P SPORN	PICWAY	RPRET_IM	RPRUN_IM
		2	3	4	5	5	1	1

----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 10 OCTOBER =====		59	61	62	63	64	65	66
THERMAL UNIT		ROCKP_IM	STUART	STUART	STUART	STUART	AMOS_AP	TAMN 1-3





----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:54 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 651

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 10 OCTOBER =====		67	68	69	70	71	72	73
THERMAL UNIT	TANN 1-3	TANN 1-3	TANN 4	ZIMMER	ROBTMONE	ROBTMONE	ROBTMONE	ROBTMONE
	2	3	4	1	1	2	3	
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								
===== SEASON 10 OCTOBER =====		75	76	77	78	79	80	81
THERMAL UNIT	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	DARBY	DARBY
	1	2	3	4	5	6	1	1
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 10 OCTOBER =====

THERMAL UNIT	82 DARBY	83 DARBY	84 DARBY	85 DARBY	86 DARBY	87 LWBG WIN	88 LWBG WIN
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	2	3	4	5	6	1	2
----- YEAR 2012 -----	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

===== SEASON 10 OCTOBER =====

THERMAL UNIT	89 LWBG SMR	90 LWBG SMR	91 WATR CC	92 WATR2	93 DRESDEN	94 DRES2	96 CT_APC0
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	1	2	1	1	1	1	1
----- YEAR 2012 -----	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							

----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:54 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 10 OCTOBER =====		89	90	91	92	93	94	96
THERMAL UNIT		LWBG SMR	LWBG SMR	WATR CC	WATR2	DRESDEN	DRES2	CT_APCO
		1	2	1	1	1	1	1
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								

===== SEASON 10 OCTOBER =====		97	98	99	100	101	102	103
THERMAL UNIT		CC_APCO	IGCC AP	PC_UL_AP	Muke_AP	CT_I&M	CC_I&M	IGCC IM
		1	1	1	1	1	1	1
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE		0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								

----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 10 OCTOBER =====		104	105	106	107	108	109	110
THERMAL UNIT		PC_UL_IM	NUKE_IM	CT_KPCO	CC_KPCO	IGCC_KP	PC_UL_KP	NUKE_KP
		1	1	1	1	1	1	1
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:54 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 10 OCTOBER =====		104	105	106	107	108	109	110
THERMAL UNIT		PC_UL_IM	NUKE_IM	CT_KPCO	CC_KPCO	IGCC_KP	PC_UL_KP	NUKE_KP
		1	1	1	1	1	1	1
----- YEAR 2030 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 10 OCTOBER =====		111	112	113	114	115	116	118
THERMAL UNIT		CT_OHIO	CC_OH	IGCC OH	PC_UL_OH	NUKE OH	CC_FA_KP	BS1_Gas
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	1	1	1	1	1	1	1
----- YEAR 2012 -----		0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								

===== SEASON 10 OCTOBER =====		119	120	121	122	126	127	129
THERMAL UNIT		BS_RPWR	BS_BFCC	ES2 FGD	BS_BF50	CSV5_SCR	CSV6_SCR	CRI_NGCC
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	1	1	23	1	5	6	1
----- YEAR 2012 -----		0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2013 -----								

----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:54 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT	===== SEASON 10 OCTOBER =====						
	130 CR2_NGCC 2	131 MR5_NGCC 5	132 MR5_FGD 5	133 RP1D_IM 1	134 RP2D_IM 2	135 TAN4_FGD 4	136 RP1D_KP 1
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 10 OCTOBER =====  
 THERMAL UNIT  
 137 144 153 185 186 187 188  
 RP2D\_KP 2 TC4\_ESP 4 MTN\_18% 1 RP1D\_03 1 RP1TR\_IM 1 RP2TR\_IM 2 RP1TR\_KP 1

YEAR	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	137 RP2D_KP 2	144 TC4_ESP 4	153 MTN_18% 1	185 RP1D_03 1	186 RP1TR_IM 1	187 RP2TR_IM 2	188 RP1TR_KP 1
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	45	0	0	0	0	0
----- YEAR 2015 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 10 OCTOBER =====		189	190	191	193	194	195	196
THERMAL UNIT		RP2TR_KP	T4_TRONA	T4_TRCCR	ML_KP20	ML_KP20	ML_KP50	ML_KP50
		2	4	4	1	2	1	2

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE 0 0 0 0 0 0 0 0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:55 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 655

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 10 OCTOBER =====		189	190	191	193	194	195	196
THERMAL UNIT		RP2TR_KP	T4_TRONA	T4_TRCCR	ML_KP20	ML_KP20	ML_KP50	ML_KP50
		2	4	4	1	2	1	2

----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 10 OCTOBER =====		500	501	502	503	955	956	957
THERMAL UNIT		DUMMY_OP	DUMMY_IM	DUMMY_AP	DUMMY_KP	CT_KPC0	CT_KPC0	CT_KPC0
		0	0	0	0	955	956	957

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE 0 0 0 0 0 0 0 0  
 ----- YEAR 2012 -----



2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

	===== SEASON 10	OCTOBER	=====						
THERMAL UNIT									
	958	959	960	961	962	963	964		
	CT_KPC0	RP2D_KP	RP2D_IM	CSV6_SCR	CSV5_SCR	DUMMY_OP	BS_BFCC		
	958	959	960	961	962	963	964		

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----

	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---

----- YEAR 2029 -----  
----- YEAR 2030 -----  
----- YEAR 2031 -----  
----- YEAR 2032 -----  
----- YEAR 2033 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:00:55 V04.0 R03.0

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 10	OCTOBER	=====						
THERMAL UNIT			959	960	961	962	963	964
	CT_KPFC0		RP2D_KP	RP2D_IM	CSV6_SCR	CSV5_SCR	DUMMY_OP	BS_BFCC
	958		959	960	961	962	963	964
	958		959	960	961	962	963	964

----- YEAR 2034 -----  
----- YEAR 2035 -----  
----- YEAR 2036 -----  
----- YEAR 2037 -----  
----- YEAR 2038 -----  
----- YEAR 2039 -----  
----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 10	OCTOBER	=====						
THERMAL UNIT			966	967	968	969	970	971
	RP1D_KP		RP1D_03	DUMMY_KP	CR2_NGCC	CR1_NGCC	MR5_NGCC	RP2TR_KP
	965		966	967	968	969	970	971
	965		966	967	968	969	970	971

----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 10 OCTOBER =====  
 THERMAL UNIT  
 RP2TR\_IM 972 DUMMY\_OP 973 DUMMY\_OP 974 DUMMY\_OP 975 DUMMY\_OP 976 DUMMY\_OP 977 DUMMY\_OP 978  
 972 973 974 975 976 977 978

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE 0 0 0 0 0 0 0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 10 OCTOBER =====  
 THERMAL UNIT  
 DUMMY\_OP 979 DUMMY\_OP 980 DUMMY\_OP 981 DUMMY\_OP 982 DUMMY\_OP 983 DUMMY\_OP 984 DUMMY\_OP 985  
 979 980 981 982 983 984 985

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE 0 0 0 0 0 0 0  
 ----- YEAR 2012 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:55 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 657

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 10 OCTOBER =====

2B Input Summary.TXT

THERMAL UNIT	979 DUMMY_OP 979	980 DUMMY_OP 980	981 DUMMY_OP 981	982 DUMMY_OP 982	983 DUMMY_OP 983	984 DUMMY_OP 984	985 DUMMY_OP 985
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

===== SEASON 10 OCTOBER =====

THERMAL UNIT	986 DUMMY_OP 986	987 DUMMY_OP 987	988 DUMMY_OP 988	989 DUMMY_OP 989	990 DUMMY_OP 990	991 DUMMY_OP 991	992 DUMMY_OP 992
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2011 -----							
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							

----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 10 OCTOBER =====		993	994	995	996	997	998	999
THERMAL UNIT		DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	T4_TRONA	DUMMY_OP
		993	994	995	996	997	998	999

----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:55 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 658

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 10 OCTOBER =====		993	994	995	996	997	998	999
THERMAL UNIT		DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	T4_TRONA	DUMMY_OP
		993	994	995	996	997	998	999

----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 11 NOVEMBER =====  
 THERMAL UNIT  
 AMOS 1 AMOS 2 AMOS\_OP 3 BECKJORD 4 BIG SAND 5 BIG SAND 6 CARD 1+2 7  
 1 2 3 6 1 2 1

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE 0 0 0 0 0 0 0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 11 NOVEMBER =====  
 THERMAL UNIT  
 CARD 1+2 8 CARD 3 9 CLIFTY 10 CLIFTY 11 CLIFTY 12 CLIFTY 13 CLIFTY 14  
 2 3 1 2 3 4 5

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE 0 0 0 0 0 0 0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----

----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:55 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = G&F.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 11 NOVEMBER =====							
THERMAL UNIT	8	9	10	11	12	13	14
	CARD 1+2	CARD 3	CLIFTY	CLIFTY	CLIFTY	CLIFTY	CLIFTY
	2	3	1	2	3	4	5
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

===== SEASON 11 NOVEMBER =====							
THERMAL UNIT	15	16	17	18	19	20	21
	CLIFTY	CLINCH R	CLINCH R	CLINCH R	ROCKP_KP	ROCKP_KP	CSVL 1-4
	6	1	2	3	1	2	3
----- YEAR 2011 -----							
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 11 NOVEMBER =====  
 THERMAL UNIT

	22 CSVL 1-4 4	23 CSVL 5+6 5	24 CSVL 5+6 6	25 D C COOK 1	26 D C COOK 2	27 GAVIN 1	28 GAVIN 2
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	19
----- YEAR 2012 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							



2B Input Summary.TXT

===== SEASON 11 NOVEMBER =====								
THERMAL UNIT	29	30	33	34	35	36	37	
	GLEN LYN	GLEN LYN	KAMMER	KAMMER	KAMMER	KANAUHA	KANAUHA	
	5	6	1	2	3	1	2	
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:00:55 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 660

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 11 NOVEMBER =====								
THERMAL UNIT	29	30	33	34	35	36	37	
	GLEN LYN	GLEN LYN	KAMMER	KAMMER	KAMMER	KANAUHA	KANAUHA	
	5	6	1	2	3	1	2	
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								

===== SEASON 11 NOVEMBER =====								
THERMAL UNIT	38	39	40	41	42	43	44	
	KYGER	KYGER	KYGER	KYGER	KYGER	MITCHELL	MITCHELL	
	1	2	3	4	5	1	2	
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

		===== SEASON 11 NOVEMBER =====						
THERMAL UNIT		45	46	47	48	49	50	51
		MOUNT_ER	MUSK RVR	MUSK RVR	MUSK RVR	MUSK RVR	MUSK RVR	P SPORN
		1	1	2	3	4	5	1
-----	YEAR 2011 -----							
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE	150	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2012 -----							
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2013 -----							
-----	YEAR 2014 -----							
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE	45	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2015 -----							
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2016 -----							
-----	YEAR 2017 -----							
-----	YEAR 2018 -----							
-----	YEAR 2019 -----							
-----	YEAR 2020 -----							
-----	YEAR 2021 -----							
-----	YEAR 2022 -----							
-----	YEAR 2023 -----							
-----	YEAR 2024 -----							
-----	YEAR 2025 -----							
-----	YEAR 2026 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.

‡ 02/07/13 16:00:56 V04.0 R03.0

2B Input Summary.TXT  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 11 NOVEMBER =====								
THERMAL UNIT	45	46	47	48	49	50	51	
	MOUNT_ER	MUSK RVR	MUSK RVR	MUSK RVR	MUSK RVR	MUSK RVR	P SPORN	
	1	1	2	3	4	5	1	
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								
===== SEASON 11 NOVEMBER =====								
THERMAL UNIT	52	53	54	55	56	57	58	
	P SPORN	P SPORN	P SPORN	P SPORN	PICWAY	RPRET_IM	RPRUN_IM	
	2	3	4	5	5	1	1	
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 11 NOVEMBER =====		59	61	62	63	64	65	66
THERMAL UNIT	ROCKP_IM	STUART	STUART	STUART	STUART	AMOS_AP	TANN 1-3	
	2	1	2	3	4	3	1	
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:56 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 662

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 11 NOVEMBER =====		59	61	62	63	64	65	66
THERMAL UNIT	ROCKP_IM	STUART	STUART	STUART	STUART	AMOS_AP	TANN 1-3	
	2	1	2	3	4	3	1	
----- YEAR 2039 -----								
----- YEAR 2040 -----								
===== SEASON 11 NOVEMBER =====		67	68	69	70	71	72	73
THERMAL UNIT	TANN 1-3	TANN 1-3	TANN 4	ZIMMER	ROBTMONE	ROBTMONE	ROBTMONE	
	2	3	4	1	1	2	3	
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	164	164	164	
----- YEAR 2012 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 11 NOVEMBER =====							
THERMAL UNIT	75	76	77	78	79	80	81
	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	CEREDO	DARBY
	1	2	3	4	5	6	1

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----

----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 11 NOVEMBER =====

THERMAL UNIT	82	83	84	85	86	87	88
	DARBY	DARBY	DARBY	DARBY	DARBY	LWBG WIN	LWBG WIN
	2	3	4	5	6	1	2
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:56 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 663

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 11 NOVEMBER =====

THERMAL UNIT	82	83	84	85	86	87	88
	DARBY	DARBY	DARBY	DARBY	DARBY	LWBG WIN	LWBG WIN
	2	3	4	5	6	1	2

----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 11 NOVEMBER =====  
 THERMAL UNIT

	89	90	91	92	93	94	96
	LWBG SMR	LWBG SMR	WATR CC	WATR2	DRESDEN	DRESD2	CT_APCO
	1	2	1	1	1	1	1

----- YEAR 2011 -----							
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

===== SEASON 11 NOVEMBER =====  
 THERMAL UNIT

	97	98	99	100	101	102	103
	CC_APCO	IGCC AP	PC_UL_AP	Nuke_AP	CT_I&M	CC_I&M	IGCC IM
	1	1	1	1	1	1	1

----- YEAR 2011 -----							
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							

----- YEAR 2019 -----  
----- YEAR 2020 -----  
----- YEAR 2021 -----  
----- YEAR 2022 -----  
----- YEAR 2023 -----  
----- YEAR 2024 -----  
----- YEAR 2025 -----  
----- YEAR 2026 -----  
----- YEAR 2027 -----  
----- YEAR 2028 -----  
----- YEAR 2029 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
# 02/07/13 16:00:56 V04.0 R03.0

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 11 NOVEMBER =====  
THERMAL UNIT  
                  97          98          99          100          101          102          103  
                  CC\_APCO  IGCC AP  PC\_UL\_AP  Nuke\_AP  CT\_I&M  CC\_I&M  IGCC IM  
                  1          1          1          1          1          1          1

----- YEAR 2030 -----  
----- YEAR 2031 -----  
----- YEAR 2032 -----  
----- YEAR 2033 -----  
----- YEAR 2034 -----  
----- YEAR 2035 -----  
----- YEAR 2036 -----  
----- YEAR 2037 -----  
----- YEAR 2038 -----  
----- YEAR 2039 -----  
----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 11 NOVEMBER =====  
THERMAL UNIT  
                  104          105          106          107          108          109          110  
                  PC\_UL\_IM  NUKE\_IM  CT\_KPCO  CC\_KPCO  IGCC KP  PC\_UL\_KP  NUKE\_KP  
                  1          1          1          1          1          1          1

----- YEAR 2011 -----  
SEASONAL HEAT RATE PROFILE          0          0          0          0          0          0          0  
----- YEAR 2012 -----  
----- YEAR 2013 -----  
----- YEAR 2014 -----  
----- YEAR 2015 -----  
----- YEAR 2016 -----  
----- YEAR 2017 -----  
----- YEAR 2018 -----  
----- YEAR 2019 -----  
----- YEAR 2020 -----  
----- YEAR 2021 -----  
----- YEAR 2022 -----  
----- YEAR 2023 -----  
----- YEAR 2024 -----  
----- YEAR 2025 -----  
----- YEAR 2026 -----



2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 11 NOVEMBER =====

THERMAL UNIT	111 CT_OHIO	112 CC_OH	113 IGCC OH	114 PC_UL_OH	115 NUKE OH	116 CC_FA_KP	118 BS1_Gas
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	1	1	1	1	1	1	1
----- YEAR 2012 -----	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:00:56 V04.0 R03.0

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 11 NOVEMBER =====							
THERMAL UNIT	119 BS_RPW	120 BS_BFCC	121 BS2_FGD	122 BS_BFS0	126 CSV5_SCR	127 CSV6_SCR	129 CR1_NGCC
----- YEAR 2011 -----	1	1	23	1	5	6	1
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

===== SEASON 11 NOVEMBER =====							
THERMAL UNIT	130 CR2_NGCC	131 MR5_NGCC	132 MR5_FGD	133 RP1D_IM	134 RP2D_IM	135 TAN4_FGD	136 RP1D_KP
----- YEAR 2011 -----	2	5	5	1	2	4	1
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							

----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 11 NOVEMBER =====  
 THERMAL UNIT                    137            144            153            185            186            187            188  
                                  RP2D\_KP      TC4\_ESP      MTN\_18%      RP1D\_03      RP1TR\_IM      RP2TR\_IM      RP1TR\_KP  
                                             2            4            1            1            1            2            1

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE            0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE            0            0            45            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2015 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE            0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:56 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist            Page            666

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 11 NOVEMBER =====  
 THERMAL UNIT                    137            144            153            185            186            187            188  
                                  RP2D\_KP      TC4\_ESP      MTN\_18%      RP1D\_03      RP1TR\_IM      RP2TR\_IM      RP1TR\_KP  
                                             2            4            1            1            1            2            1

----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 11 NOVEMBER =====

THERMAL UNIT	189	190	191	193	194	195	196
	RP2TR_KP	T4_TRONA	T4_TRCCR	ML_KP20	ML_KP20	ML_KP50	ML_KP50
	2	4	4	1	2	1	2

----- YEAR 2011 -----							
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

===== SEASON 11 NOVEMBER =====

THERMAL UNIT		500	2B Input Summary.TXT			503	955	956	957
		DUMMY_OP	DUMMY_IM	DUMMY_AP	DUMMY_KP	CT_KPC0	CT_KPC0	CT_KPC0	
		0	0	0	0	955	956	957	
-----	YEAR 2011	-----							
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
-----	YEAR 2012	-----							
-----	YEAR 2013	-----							
-----	YEAR 2014	-----							
-----	YEAR 2015	-----							
-----	YEAR 2016	-----							
-----	YEAR 2017	-----							
-----	YEAR 2018	-----							
-----	YEAR 2019	-----							
-----	YEAR 2020	-----							
-----	YEAR 2021	-----							
-----	YEAR 2022	-----							
-----	YEAR 2023	-----							
-----	YEAR 2024	-----							
-----	YEAR 2025	-----							
-----	YEAR 2026	-----							
-----	YEAR 2027	-----							
-----	YEAR 2028	-----							
-----	YEAR 2029	-----							
-----	YEAR 2030	-----							
-----	YEAR 2031	-----							
-----	YEAR 2032	-----							
-----	YEAR 2033	-----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:00:57 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 667

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT		500	501	502	503	955	956	957
		DUMMY_OP	DUMMY_IM	DUMMY_AP	DUMMY_KP	CT_KPC0	CT_KPC0	CT_KPC0
		0	0	0	0	955	956	957
-----	YEAR 2034	-----						
-----	YEAR 2035	-----						
-----	YEAR 2036	-----						
-----	YEAR 2037	-----						
-----	YEAR 2038	-----						
-----	YEAR 2039	-----						
-----	YEAR 2040	-----						

  

THERMAL UNIT		958	959	960	961	962	963	964
		CT_KPC0	RP2D_KP	RP2D_IM	CSV6_SCR	CSV5_SCR	DUMMY_OP	BS_BFCC
		958	959	960	961	962	963	964
-----	YEAR 2011	-----						
SEASONAL	HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
-----	YEAR 2012	-----						
-----	YEAR 2013	-----						
-----	YEAR 2014	-----						
-----	YEAR 2015	-----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 11 NOVEMBER =====  
 THERMAL UNIT

	965 RP1D_KP 965	966 RP1D_03 966	967 DUMMY_KP 967	968 CR2_NGCC 968	969 CR1_NGCC 969	970 MR5_NGCC 970	971 RP2TR_KP 971
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 11 NOVEMBER =====								
THERMAL UNIT	972	973	974	975	976	977	978	
	RP2TR_IM	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
	972	973	974	975	976	977	978	

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2012 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:57 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist            Page            668

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 11 NOVEMBER =====								
THERMAL UNIT	972	973	974	975	976	977	978	
	RP2TR_IM	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
	972	973	974	975	976	977	978	

----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----

2B Input Summary.TXT

```

----- YEAR 2040 -----
===== SEASON 11 NOVEMBER =====
THERMAL UNIT
          979      980      981      982      983      984      985
DUMMY_OP DUMMY_OP DUMMY_OP DUMMY_OP DUMMY_OP DUMMY_OP DUMMY_OP
          979      980      981      982      983      984      985

----- YEAR 2011 -----
SEASONAL HEAT RATE PROFILE
          0          0          0          0          0          0          0

----- YEAR 2012 -----
----- YEAR 2013 -----
----- YEAR 2014 -----
----- YEAR 2015 -----
----- YEAR 2016 -----
----- YEAR 2017 -----
----- YEAR 2018 -----
----- YEAR 2019 -----
----- YEAR 2020 -----
----- YEAR 2021 -----
----- YEAR 2022 -----
----- YEAR 2023 -----
----- YEAR 2024 -----
----- YEAR 2025 -----
----- YEAR 2026 -----
----- YEAR 2027 -----
----- YEAR 2028 -----
----- YEAR 2029 -----
----- YEAR 2030 -----
----- YEAR 2031 -----
----- YEAR 2032 -----
----- YEAR 2033 -----
----- YEAR 2034 -----
----- YEAR 2035 -----
----- YEAR 2036 -----
----- YEAR 2037 -----
----- YEAR 2038 -----
----- YEAR 2039 -----
----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 11 NOVEMBER =====
THERMAL UNIT
          986      987      988      989      990      991      992
DUMMY_OP DUMMY_OP DUMMY_OP DUMMY_OP DUMMY_OP DUMMY_OP DUMMY_OP
          986      987      988      989      990      991      992

----- YEAR 2011 -----
SEASONAL HEAT RATE PROFILE
          0          0          0          0          0          0          0

----- YEAR 2012 -----
----- YEAR 2013 -----
----- YEAR 2014 -----
----- YEAR 2015 -----
----- YEAR 2016 -----
----- YEAR 2017 -----
----- YEAR 2018 -----
----- YEAR 2019 -----
----- YEAR 2020 -----
----- YEAR 2021 -----
----- YEAR 2022 -----

```



----- YEAR 2023 -----

----- YEAR 2024 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.

‡ 02/07/13 16:00:57 V04.0 R03.0

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 11 NOVEMBER =====

THERMAL UNIT	986	987	988	989	990	991	992
	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
	986	987	988	989	990	991	992

----- YEAR 2025 -----

----- YEAR 2026 -----

----- YEAR 2027 -----

----- YEAR 2028 -----

----- YEAR 2029 -----

----- YEAR 2030 -----

----- YEAR 2031 -----

----- YEAR 2032 -----

----- YEAR 2033 -----

----- YEAR 2034 -----

----- YEAR 2035 -----

----- YEAR 2036 -----

----- YEAR 2037 -----

----- YEAR 2038 -----

----- YEAR 2039 -----

----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 11 NOVEMBER =====

THERMAL UNIT	993	994	995	996	997	998	999
	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	T4_TRONA	DUMMY_OP
	993	994	995	996	997	998	999

----- YEAR 2011 -----

SEASONAL HEAT RATE PROFILE

0 0 0 0 0 0 0

----- YEAR 2012 -----

----- YEAR 2013 -----

----- YEAR 2014 -----

----- YEAR 2015 -----

----- YEAR 2016 -----

----- YEAR 2017 -----

----- YEAR 2018 -----

----- YEAR 2019 -----

----- YEAR 2020 -----

----- YEAR 2021 -----

----- YEAR 2022 -----

----- YEAR 2023 -----

----- YEAR 2024 -----

----- YEAR 2025 -----

----- YEAR 2026 -----

----- YEAR 2027 -----

----- YEAR 2028 -----

----- YEAR 2029 -----

----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 12 DECEMBER =====								
THERMAL UNIT	1	2	3	4	5	6	7	
	AMOS	AMOS	AMOS_OP	BECKJORD	BIG SAND	BIG SAND	CARD 1+2	
	1	2	3	6	1	2	1	
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:57 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 12 DECEMBER =====								
THERMAL UNIT	1	2	3	4	5	6	7	
	AMOS	AMOS	AMOS_OP	BECKJORD	BIG SAND	BIG SAND	CARD 1+2	
	1	2	3	6	1	2	1	
----- YEAR 2037 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 12 DECEMBER =====  
 THERMAL UNIT

	8	9	10	11	12	13	14
CARD 1+2	2	CARD 3	3	CLIFTY	1	CLIFTY	2
				CLIFTY	3	CLIFTY	4
						CLIFTY	5

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 12 DECEMBER =====  
 THERMAL UNIT

	15	16	17	18	19	20	21
CLIFTY	6	CLINCH R	1	CLINCH R	2	CLINCH R	3
				ROCKP_KP	1	ROCKP_KP	2
						CSVL 1-4	3

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE                    0            0            0            0            0            0            0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 12 DECEMBER =====								
THERMAL UNIT	22 CSV L 1-4 4	23 CSV L 5+6 5	24 CSV L 5+6 6	25 D C COOK 1	26 D C COOK 2	27 GAVIN 1	28 GAVIN 2	
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	19	
----- YEAR 2012 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:57 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 671

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 12 DECEMBER =====								
THERMAL UNIT	22 CSV L 1-4 4	23 CSV L 5+6 5	24 CSV L 5+6 6	25 D C COOK 1	26 D C COOK 2	27 GAVIN 1	28 GAVIN 2	
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 12 DECEMBER =====  
 THERMAL UNIT

	29 GLEN LYN 5	30 GLEN LYN 6	33 KAMMER 1	34 KAMMER 2	35 KAMMER 3	36 KANAWHA 1	37 KANAWHA 2
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

===== SEASON 12 DECEMBER =====  
 THERMAL UNIT

	38 KYGER 1	39 KYGER 2	40 KYGER 3	41 KYGER 4	42 KYGER 5	43 MITCHELL 1	44 MITCHELL 2
----- YEAR 2011 -----							

SEASONAL HEAT RATE PROFILE 0 2B Input Summary.TXT 0 0 0 0

----- YEAR 2012 -----

----- YEAR 2013 -----

----- YEAR 2014 -----

----- YEAR 2015 -----

----- YEAR 2016 -----

----- YEAR 2017 -----

----- YEAR 2018 -----

----- YEAR 2019 -----

----- YEAR 2020 -----

----- YEAR 2021 -----

----- YEAR 2022 -----

----- YEAR 2023 -----

----- YEAR 2024 -----

----- YEAR 2025 -----

----- YEAR 2026 -----

----- YEAR 2027 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:57 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 672

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 12 DECEMBER =====

THERMAL UNIT	38 KYGER 1	39 KYGER 2	40 KYGER 3	41 KYGER 4	42 KYGER 5	43 MITCHELL 1	44 MITCHELL 2
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

===== SEASON 12 DECEMBER =====

THERMAL UNIT	45 MOUNT_ER 1	46 MUSK RVR 1	47 MUSK RVR 2	48 MUSK RVR 3	49 MUSK RVR 4	50 MUSK RVR 5	51 P SPORN 1
----- YEAR 2011 -----							
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	150	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	45	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2015 -----							
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2016 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 12 DECEMBER =====  
 THERMAL UNIT

	52 P SPORN	53 P SPORN	54 P SPORN	55 P SPORN	56 PICWAY	57 RPRET_IM	58 RPRUN_IM
----- YEAR 2011 -----	2	3	4	5	5	1	1
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							

----- YEAR 2033 -----  
----- YEAR 2034 -----  
----- YEAR 2035 -----  
----- YEAR 2036 -----  
----- YEAR 2037 -----  
----- YEAR 2038 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:00:57 V04.0 R03.0

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 12 DECEMBER =====								
THERMAL UNIT	52	53	54	55	56	57	58	
	P SPORN	P SPORN	P SPORN	P SPORN	PICWAY	RPRET_IM	RPRUN_IM	
	2	3	4	5	5	1	1	

----- YEAR 2039 -----  
----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 12 DECEMBER =====								
THERMAL UNIT	59	61	62	63	64	65	66	
	ROCKP_IM	STUART	STUART	STUART	STUART	AMOS_AP	TANN 1-3	
	2	1	2	3	4	3	1	

----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	0

----- YEAR 2012 -----  
----- YEAR 2013 -----  
----- YEAR 2014 -----  
----- YEAR 2015 -----  
----- YEAR 2016 -----  
----- YEAR 2017 -----  
----- YEAR 2018 -----  
----- YEAR 2019 -----  
----- YEAR 2020 -----  
----- YEAR 2021 -----  
----- YEAR 2022 -----  
----- YEAR 2023 -----  
----- YEAR 2024 -----  
----- YEAR 2025 -----  
----- YEAR 2026 -----  
----- YEAR 2027 -----  
----- YEAR 2028 -----  
----- YEAR 2029 -----  
----- YEAR 2030 -----  
----- YEAR 2031 -----  
----- YEAR 2032 -----  
----- YEAR 2033 -----  
----- YEAR 2034 -----  
----- YEAR 2035 -----  
----- YEAR 2036 -----  
----- YEAR 2037 -----  
----- YEAR 2038 -----  
----- YEAR 2039 -----  
----- YEAR 2040 -----



2B Input Summary.TXT

===== SEASON 12 DECEMBER =====

THERMAL UNIT	67 TANN 1-3 2	68 TANN 1-3 3	69 TANN 4 4	70 ZIMMER 1	71 ROBTMONE 1	72 ROBTMONE 2	73 ROBTMONE 3
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	164	164	164
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

===== SEASON 12 DECEMBER =====

THERMAL UNIT	75 CEREDO 1	76 CEREDO 2	77 CEREDO 3	78 CEREDO 4	79 CEREDO 5	80 CEREDO 6	81 DARBY 1
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
# 02/07/13 16:00:58 V04.0 R03.0



2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

----- SEASON 12 DECEMBER -----		89	90	91	92	93	94	96
THERMAL UNIT		LWBG SMR	LWBG SMR	WATR CC	WATR2	DRESDEN	DRESD2	CT_APC0
		1	2	1	1	1	1	1
----- YEAR 2011 -----	SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:58 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 675

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

----- SEASON 12 DECEMBER -----		89	90	91	92	93	94	96
THERMAL UNIT		LWBG SMR	LWBG SMR	WATR CC	WATR2	DRESDEN	DRESD2	CT_APC0
		1	2	1	1	1	1	1
----- YEAR 2030 -----								
----- YEAR 2031 -----								
----- YEAR 2032 -----								
----- YEAR 2033 -----								
----- YEAR 2034 -----								
----- YEAR 2035 -----								
----- YEAR 2036 -----								
----- YEAR 2037 -----								
----- YEAR 2038 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2039 -----

----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 12 DECEMBER =====

THERMAL UNIT	97	98	99	100	101	102	103
	CC_APCO	IGCC AP	PC_UL_AP	Nuke_AP	CT_I&M	CC_I&M	IGCC IM
	1	1	1	1	1	1	1

----- YEAR 2011 -----

SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

----- YEAR 2012 -----

----- YEAR 2013 -----

----- YEAR 2014 -----

----- YEAR 2015 -----

----- YEAR 2016 -----

----- YEAR 2017 -----

----- YEAR 2018 -----

----- YEAR 2019 -----

----- YEAR 2020 -----

----- YEAR 2021 -----

----- YEAR 2022 -----

----- YEAR 2023 -----

----- YEAR 2024 -----

----- YEAR 2025 -----

----- YEAR 2026 -----

----- YEAR 2027 -----

----- YEAR 2028 -----

----- YEAR 2029 -----

----- YEAR 2030 -----

----- YEAR 2031 -----

----- YEAR 2032 -----

----- YEAR 2033 -----

----- YEAR 2034 -----

----- YEAR 2035 -----

----- YEAR 2036 -----

----- YEAR 2037 -----

----- YEAR 2038 -----

----- YEAR 2039 -----

----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 12 DECEMBER =====

THERMAL UNIT	104	105	106	107	108	109	110
	PC_UL_IM	NUKE_IM	CT_KPCO	CC_KPCO	IGCC KP	PC_UL_KP	NUKE_KP
	1	1	1	1	1	1	1

----- YEAR 2011 -----

SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

----- YEAR 2012 -----

----- YEAR 2013 -----

----- YEAR 2014 -----

----- YEAR 2015 -----

----- YEAR 2016 -----

----- YEAR 2017 -----

----- YEAR 2018 -----

----- YEAR 2019 -----

----- YEAR 2020 -----

----- YEAR 2021 -----

----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:58 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 12 DECEMBER =====								
THERMAL UNIT	111	112	113	114	115	116	118	
	CT_OHIO	CC_OH	IGCC OH	PC_UL_OH	NUKE OH	CC_FA_KP	BS1_Gas	
	1	1	1	1	1	1	1	
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								
----- YEAR 2029 -----								
----- YEAR 2030 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 12 DECEMBER =====  
 THERMAL UNIT

	119 BS_RPWR	120 BS_BFCC	121 BS2_FGD	122 BS_BF50	126 CSV5_SCR	127 CSV6_SCR	129 CR1_NGCC
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	1	1	23	1	5	6	1
----- YEAR 2012 -----	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

===== SEASON 12 DECEMBER =====  
 THERMAL UNIT

	130 CR2_NGCC	131 MR5_NGCC	132 MR5_FGD	133 RP1D_IM	134 RP2D_IM	135 TAN4_FGD	136 RP1D_KP
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	2	5	5	1	2	4	1
----- YEAR 2012 -----	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2013 -----							

----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:58 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 12 DECEMBER =====  
 THERMAL UNIT                    130            131            132            133            134            135            136  
                                  CR2\_NGCC    MR5\_NGCC    MR5\_FGD    RP1D\_IM    RP2D\_IM    TAN4\_FGD    RP1D\_KP  
                                  2            5            5            1            2            4            1

----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 12 DECEMBER =====  
 THERMAL UNIT                    137            144            153            185            186            187            188  
                                  RP2D\_KP    TC4\_ESP    MTN\_18%    RP1D\_03    RP1TR\_IM    RP2TR\_IM    RP1TR\_KP  
                                  2            4            1            1            1            2            1

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE    0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE    0            0            45            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2015 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE    0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 12 DECEMBER =====  
 THERMAL UNIT  
 189 190 191 193 194 195 196  
 RP2TR\_KP T4\_TRONA T4\_TRCCR ML\_KP20 ML\_KP20 ML\_KP50 ML\_KP50  
 2 4 4 1 2 1 2

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE 0 0 0 0 0 0 0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:58 V04.0 R03.0



2B Input Summary.TXT  
 AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

```

===== SEASON 12 DECEMBER =====
THERMAL UNIT          189      190      191      193      194      195      196
                    RP2TR_KP  T4_TRONA  T4_TRCCR  ML_KP20  ML_KP20  ML_KP50  ML_KP50
                      2         4         4         1         2         1         2
----- YEAR 2034 -----
----- YEAR 2035 -----
----- YEAR 2036 -----
----- YEAR 2037 -----
----- YEAR 2038 -----
----- YEAR 2039 -----
----- YEAR 2040 -----

```

```

===== SEASON 12 DECEMBER =====
THERMAL UNIT          500      501      502      503      955      956      957
                    DUMMY_OP  DUMMY_IM  DUMMY_AP  DUMMY_KP  CT_KPC0  CT_KPC0  CT_KPC0
                      0         0         0         0         955     956     957
SEASONAL HEAT RATE PROFILE 0         0         0         0         0         0         0
----- YEAR 2011 -----
----- YEAR 2012 -----
----- YEAR 2013 -----
----- YEAR 2014 -----
----- YEAR 2015 -----
----- YEAR 2016 -----
----- YEAR 2017 -----
----- YEAR 2018 -----
----- YEAR 2019 -----
----- YEAR 2020 -----
----- YEAR 2021 -----
----- YEAR 2022 -----
----- YEAR 2023 -----
----- YEAR 2024 -----
----- YEAR 2025 -----
----- YEAR 2026 -----
----- YEAR 2027 -----
----- YEAR 2028 -----
----- YEAR 2029 -----
----- YEAR 2030 -----
----- YEAR 2031 -----
----- YEAR 2032 -----
----- YEAR 2033 -----
----- YEAR 2034 -----
----- YEAR 2035 -----
----- YEAR 2036 -----
----- YEAR 2037 -----
----- YEAR 2038 -----
----- YEAR 2039 -----
----- YEAR 2040 -----

```

```

===== SEASON 12 DECEMBER =====
THERMAL UNIT          958      959      960      961      962      963      964
                    CT_KPC0  RP2D_KP  RP2D_IM  CSV6_SCR  CSV5_SCR  DUMMY_OP  BS_BFCC
                      958     959     960     961     962     963     964
----- YEAR 2011 -----
SEASONAL HEAT RATE PROFILE 0         0         0         0         0         0         0

```

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 12 DECEMBER =====								
THERMAL UNIT	965	966	967	968	969	970	971	
	RP1D_KP	RP1D_03	DUMMY_KP	CR2_NGCC	CR1_NGCC	MR5_NGCC	RP2TR_KP	
	965	966	967	968	969	970	971	
----- YEAR 2011 -----								
SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:58 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 679

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 12 DECEMBER =====								
THERMAL UNIT	965	966	967	968	969	970	971	
	RP1D_KP	RP1D_03	DUMMY_KP	CR2_NGCC	CR1_NGCC	MR5_NGCC	RP2TR_KP	
	965	966	967	968	969	970	971	
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 12 DECEMBER =====

THERMAL UNIT	972	973	974	975	976	977	978
	RP2TR_IM	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP
	972	973	974	975	976	977	978
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							

----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 12 DECEMBER =====  
 THERMAL UNIT                    979            980            981            982            983            984            985  
                                  DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP  
                                  979            980            981            982            983            984            985

----- YEAR 2011 -----  
 SEASONAL HEAT RATE PROFILE            0            0            0            0            0            0            0  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:59 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 12 DECEMBER =====  
 THERMAL UNIT                    979            980            981            982            983            984            985  
                                  DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP  
                                  979            980            981            982            983            984            985

----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

===== SEASON 12 DECEMBER =====  
 THERMAL UNIT                    986            987            988            989            990            991            992  
                                  DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP    DUMMY\_OP

2B Input Summary.TXT

	986	987	988	989	990	991	992
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

----- SEASON 12 DECEMBER -----  
THERMAL UNIT

	993	994	995	996	997	998	999
	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	T4_TRONA	DUMMY_OP
	993	994	995	996	997	998	999
----- YEAR 2011 ----- SEASONAL HEAT RATE PROFILE	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2026 -----  
----- YEAR 2027 -----  
----- YEAR 2028 -----  
----- YEAR 2029 -----  
----- YEAR 2030 -----  
----- YEAR 2031 -----  
----- YEAR 2032 -----  
----- YEAR 2033 -----  
----- YEAR 2034 -----  
----- YEAR 2035 -----  
----- YEAR 2036 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:00:59 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 681

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

===== SEASON 12 DECEMBER =====	993	994	995	996	997	998	999
THERMAL UNIT	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	DUMMY_OP	T4_TRONA	DUMMY_OP
	993	994	995	996	997	998	999

----- YEAR 2037 -----  
----- YEAR 2038 -----  
----- YEAR 2039 -----  
----- YEAR 2040 -----

2E Input Summary.TXT

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:00:59 V04.0 R03.0

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	1	AMOS	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	2	AMOS	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						



----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	3	AMOS_OP	1	3	2	3	4
----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:00:59 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	3	AMOS_OP	1	3	2	3	4
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	4	BECKJORD	6			
CAPACITY SEGMENTS		1	2	3	4	

----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	⊘	100.00	100.00	100.00	0.00	

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	5	BIG SAND	1			
CAPACITY SEGMENTS		1	2	3	4	

----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	⊘	100.00	100.00	100.00	0.00	

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----

----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:59 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	6	BIG SAND			
		1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS		7	CARD 1+2	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----	UPPER SEG SPINNING RESERVE	4	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS		8	CARD 1+2	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----							

		100.00	2B Input Summary.TXT 100.00	100.00	0.00
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%				
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:00:59 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 685

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	8	CARD 1+2	2	3	4
----- YEAR 2026 -----		1	2	3	4
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	9	CARD 3	3	2	3	4
----- YEAR 2011 -----		1	2	3	4	
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						

----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

	10	CLIFTY	1	2	3	4
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS						
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						

----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:00:59 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	11	CLIFTY			
		1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	12	CLIFTY			
		1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					

----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	13	CLIFTY	1	4	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	4	100.00	100.00	100.00	0.00		
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 4 02/07/13 16:01:00 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	13	CLIFTY	1	4	2	3	4
----- YEAR 2026 -----							



2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	14	CLIFTY	5			
CAPACITY SEGMENTS			1	2	3	4

----- YEAR 2011 -----	4		100.00	100.00	100.00	0.00
UPPER SEG SPINNING RESERVE						
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

THERMAL UNIT	15	CLIFTY	6			
CAPACITY SEGMENTS			1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----	4		100.00	100.00	100.00	0.00
UPPER SEG SPINNING RESERVE						

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:01:00 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	16	CLINCH R	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	17	CLINCH R	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	3		100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2040 -----		18	CLINCH R	3			
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS			1	2	3	4	
----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡		100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:01:00 W04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 689

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

----- YEAR 2026 -----		18	CLINCH R	3			
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS			1	2	3	4	
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							
----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡		100.00	100.00	100.00	100.00	
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	20	ROCKP_KP	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						

----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:00 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	21	CSVL 1-4			
		1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	22	CSVL 1-4			
		1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					

----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	23	CSVL 5+6	5	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:00 V04.0 R03.0

2B Input Summary.TXT

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	23	CSVL 5+6	1	5	2	3	4
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	24	CSVL 5+6	1	6	2	3	4
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00			100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2011 -----							
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							



THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	25	D C COOK	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	¢		100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
¢ 02/07/13 16:01:00 V04.0 R03.0

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	26	D C COOK	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	¢		100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						

----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	27	GAVIN	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	§	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	28	GAVIN	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:00 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 693

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	28	GAVIN	1	2	3	4	
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	29	GLEN LYN	1	5	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	30	GLEN LYN	6			
		1	2	3	4	
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	3	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						

----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:01 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	33	KAMMER	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	34	KAMMER	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						

UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	2B Input Summary.TXT		0.00
			100.00	100.00	
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					

THERMAL UNIT  
CAPACITY SEGMENTS

35 KAMMER 1 3 2 3 4

----- YEAR 2011 -----					
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:01:01 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	35	KAMMER	3	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	36	KANAOWHA	1	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	37	KANAHA	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:01 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 696

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	38	KYGER	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						



2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	39	KYGER	1	2	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	3	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	40	KYGER	1	3	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡		100.00		100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:01 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 697

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	40	KYGER	1	3	2	3	4
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	41	KYGER	1	4	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡		100.00		100.00	100.00	0.00

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	42	KYGER	1	5	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	¢	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							

----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:01:01 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	43	MITCHELL	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2040 -----					
THERMAL UNIT	44	MITCHELL	2		
CAPACITY SEGMENTS			1	2	3
					4
----- YEAR 2011 -----					
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					
THERMAL UNIT	45	MOUNT_ER	1		
CAPACITY SEGMENTS			1	2	3
					4
----- YEAR 2011 -----					
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					

----- YEAR 2025 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:01:01 V04.0 R03.0

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	45	MOUNT_ER	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	46	MUSK RVR	1	2	3	4
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2011 -----						
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						

----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	47	MUSK RVR	2	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:02 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	48	MUSK RVR	3	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	49	MUSK RVR	4	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						



2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	50	MUSK RVR	1	5	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	4	100.00	100.00	100.00	0.00		
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 4 02/07/13 16:01:02 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 701

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	50	MUSK RVR	1	5	2	3	4
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	51	P SPORN	1	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	⊗		100.00		100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	52	P SPORN	1	2	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	⊗		100.00		100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							

----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:01:02 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	53	P SPORN	3	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%			100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	54	P SPORN	4			
CAPACITY SEGMENTS			1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	3	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	55	P SPORN	5			
CAPACITY SEGMENTS			1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	3	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----

----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:02 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	55	P SPORN	5	2	3	4
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	56	PICWAY	5	2	3	4
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2011 -----						
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	57	RPRET_IM	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:02 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 704

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	58	RPRUM_IM	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						

		2B Input Summary.TXT			
		100.00	100.00	100.00	100.00
UPPER SEG SPINNING RESERVE	4				
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					
THERMAL UNIT	59	ROCKP_IM	2		
CAPACITY SEGMENTS		1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----					
UPPER SEG SPINNING RESERVE	4	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					

----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	61	STUART	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:02 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	61	STUART	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						



2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	62	STUART	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	63	STUART	1	3	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							

----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:03 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	64	STUART	1	4	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00		
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							

----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	65	AMOS_AP	1	3	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	66	TANN 1-3	1	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----

----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:03 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	66	TANN 1-3	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	67	TANN 1-3	2			
		1	2	3	4	
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2011 -----						
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						

----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	68	TANN 1-3	3	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:03 V04.0 R03.0

2B Input Summary.TXT  
 QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	69	TAMN 4	1	4	2	3	4
----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	⊗		100.00		100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	70	ZIMMER	1	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	⊗		100.00		100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							

----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	71	ROBTMONE	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	0.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:03 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	71	ROBTMONE	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						

----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	72	ROBTMONE	1	2	3	4
CAPACITY SEGMENTS						
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	0.00	0.00	

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	73	ROBTMONE	1	3	2	3	4
CAPACITY SEGMENTS							
----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	0.00	0.00		

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----



----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:03 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	75	CEREDO	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	76	CEREDO	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	3		0.00	0.00	0.00	0.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	77	CEREDO	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	3		0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						

----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:03 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	77	CEREDO	1	3	2	3	4
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	78	CEREDO	1	4	2	3	4
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡		0.00		0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2011 -----							
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	79	CEREDO	1	5	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡		0.00		0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:03 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	80	CEREDO	1	6	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	81	DARBY	1	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							

----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	82	DARBY	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡		0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:04 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	82	DARBY	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	83	DARBY	1	3	2	3	4
CAPACITY SEGMENTS							

----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	84	DARBY	1	4	2	3	4
CAPACITY SEGMENTS							

----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----

----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.

‡ 02/07/13 16:01:04 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	85	DARBY	5	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						



2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	86	DAREY	1	6	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	4		0.00		0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	87	LWBG WIN	1	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	4		0.00		0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							

----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:01:04 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	87	LWBG WIN	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	88	LWBG WIN	1	2	3	4
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2011 -----						
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	89	LWBG SMR	1	2	3	4
-----------------------------------	----	----------	---	---	---	---

----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						

----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:01:04 V04.0 R03.0

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	90	LWBG SMR	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	91	WATR CC	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						

----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	92	WATR2	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡		0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:04 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	92	WATR2	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	93	DRESDEN	1			
CAPACITY SEGMENTS			1	2	3	4

----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	94	DRES2	1			
CAPACITY SEGMENTS			1	2	3	4

----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----

----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:01:04 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = G&F.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	96	CT_APCO	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS		97	CC_APCO	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----	UPPER SEG SPINNING RESERVE	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS		98	IGCC AP	1	2	3	4
-----------------------------------	--	----	---------	---	---	---	---



2B Input Summary.TXT

YEAR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
UPPER SEG SPINNING RESERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:05 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 719

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	98	IGCC AP	1	2	3	4
YEAR 2026						
YEAR 2027						
YEAR 2028						
YEAR 2029						
YEAR 2030						
YEAR 2031						
YEAR 2032						
YEAR 2033						
YEAR 2034						
YEAR 2035						
YEAR 2036						
YEAR 2037						
YEAR 2038						
YEAR 2039						
YEAR 2040						

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	99	PC_UL_AP	1	2	3	4
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
YEAR 2012						
YEAR 2013						
YEAR 2014						
YEAR 2015						
YEAR 2016						
YEAR 2017						
YEAR 2018						
YEAR 2019						

----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	100	Nuke_AP	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						

----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:05 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	101	CT_I&M	1			
			1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	102	CC_I&M	1			
			1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						

----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	103	IGCC IM	1	2	3	4
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2011 -----						
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:05 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	103	IGCC IM	1	2	3	4
-----------------------------------	-----	---------	---	---	---	---

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	104	PC_UL_IM	1	2	3	4
CAPACITY SEGMENTS		1				
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	105	NUKE_IM	1	2	3	4
CAPACITY SEGMENTS		1				
----- YEAR 2011 -----						

UPPER SEG SPINNING RESERVE		2B Input Summary.TXT			0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
-----	YEAR 2012	-----			
-----	YEAR 2013	-----			
-----	YEAR 2014	-----			
-----	YEAR 2015	-----			
-----	YEAR 2016	-----			
-----	YEAR 2017	-----			
-----	YEAR 2018	-----			
-----	YEAR 2019	-----			
-----	YEAR 2020	-----			
-----	YEAR 2021	-----			
-----	YEAR 2022	-----			
-----	YEAR 2023	-----			
-----	YEAR 2024	-----			
-----	YEAR 2025	-----			
-----	YEAR 2026	-----			
-----	YEAR 2027	-----			
-----	YEAR 2028	-----			
-----	YEAR 2029	-----			
-----	YEAR 2030	-----			
-----	YEAR 2031	-----			
-----	YEAR 2032	-----			
-----	YEAR 2033	-----			
-----	YEAR 2034	-----			
-----	YEAR 2035	-----			
-----	YEAR 2036	-----			
-----	YEAR 2037	-----			
-----	YEAR 2038	-----			
-----	YEAR 2039	-----			
-----	YEAR 2040	-----			

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:01:05 V04.0 R03.0

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS		106	CT_KPC0	1	2	3	4
			1	2	3	4	
-----	YEAR 2011	-----					
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-----	YEAR 2012	-----					
-----	YEAR 2013	-----					
-----	YEAR 2014	-----					
-----	YEAR 2015	-----					
-----	YEAR 2016	-----					
-----	YEAR 2017	-----					
-----	YEAR 2018	-----					
-----	YEAR 2019	-----					
-----	YEAR 2020	-----					
-----	YEAR 2021	-----					

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT  
 CAPACITY SEGMENTS

----- YEAR 2011 -----  
 UPPER SEG SPINNING RESERVE

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----

107	CC_KPC0	1	2	3	4
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2039 -----

----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	108	IGCC KP	1	2	3	4
-----------------------------------	-----	---------	---	---	---	---

UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------	---	------	------	------	------	------

----- YEAR 2012 -----

----- YEAR 2013 -----

----- YEAR 2014 -----

----- YEAR 2015 -----

----- YEAR 2016 -----

----- YEAR 2017 -----

----- YEAR 2018 -----

----- YEAR 2019 -----

----- YEAR 2020 -----

----- YEAR 2021 -----

----- YEAR 2022 -----

----- YEAR 2023 -----

----- YEAR 2024 -----

----- YEAR 2025 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:01:05 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 723

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	108	IGCC KP	1	2	3	4
-----------------------------------	-----	---------	---	---	---	---

----- YEAR 2026 -----

----- YEAR 2027 -----

----- YEAR 2028 -----

----- YEAR 2029 -----

----- YEAR 2030 -----

----- YEAR 2031 -----

----- YEAR 2032 -----

----- YEAR 2033 -----

----- YEAR 2034 -----

----- YEAR 2035 -----

----- YEAR 2036 -----

----- YEAR 2037 -----

----- YEAR 2038 -----

----- YEAR 2039 -----

----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	109	PC_UL_KP	1	2	3	4
-----------------------------------	-----	----------	---	---	---	---

UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------	---	------	------	------	------	------

----- YEAR 2012 -----

----- YEAR 2013 -----

----- YEAR 2014 -----

----- YEAR 2015 -----

----- YEAR 2016 -----



2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	110	NUKE_KP	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						

----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:05 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	111	CT_OHIO			
		1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	112	CC_OH			
		1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					

----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	113	IGCC OH	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:06 V04.0 R03.0

2B Input Summary.TXT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	113	IGCC OH	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	114	PC_UL_OH	1	2	3	4
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2011 -----						
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2040 -----	115	NUKE OH	1	2	3	4
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS			1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
4 02/07/13 16:01:06 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 726

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

----- YEAR 2011 -----	116	CC_FA_KP	1	2	3	4
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS			1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS		118	BS1_Gas	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----	UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							

----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	119	BS_RPWR	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:06 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	119	BS_RPWR	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	120	BS_BFCC	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	121	BS2 FGD	23 1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						



2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:06 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 728

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	122	BS_BF50	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

THERMAL UNIT  
CAPACITY SEGMENTS 126 CSV5\_SCR 5 2 3 4



AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	127	CSV6_SCR	6	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	129	CR1_NGCC	1	1	2	3	4
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00			100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2011 -----							
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							

----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	130	CR2_NGCC	2	3	4
		1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:06 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	131	MR5_NGCC	5	2	3	4
		1	2	3	4	
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	132	MR5_FGD	5	2	3	4
		1				
UPPER SEG SPINNING RESERVE	3	100.00		100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2011 -----						
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	133	RP1D_IM	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:07 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 731

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	133	RP1D_IM	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	134	RP2D_IM	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						

		2B Input Summary.TXT			
		100.00	100.00	100.00	100.00
UPPER SEG SPINNING RESERVE	4				
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	135	TAN4_FGD	4		
		1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----					
UPPER SEG SPINNING RESERVE	4	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					

----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:01:07 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	136	RP1D_KP	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						



2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2039 -----

----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	137	RP2D_KP	1	2			
CAPACITY SEGMENTS					2	3	4

----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

----- YEAR 2012 -----

----- YEAR 2013 -----

----- YEAR 2014 -----

----- YEAR 2015 -----

----- YEAR 2016 -----

----- YEAR 2017 -----

----- YEAR 2018 -----

----- YEAR 2019 -----

----- YEAR 2020 -----

----- YEAR 2021 -----

----- YEAR 2022 -----

----- YEAR 2023 -----

----- YEAR 2024 -----

----- YEAR 2025 -----

----- YEAR 2026 -----

----- YEAR 2027 -----

----- YEAR 2028 -----

----- YEAR 2029 -----

----- YEAR 2030 -----

----- YEAR 2031 -----

----- YEAR 2032 -----

----- YEAR 2033 -----

----- YEAR 2034 -----

----- YEAR 2035 -----

----- YEAR 2036 -----

----- YEAR 2037 -----

----- YEAR 2038 -----

----- YEAR 2039 -----

----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	144	TC4_ESP	1	4			
CAPACITY SEGMENTS					2	3	4

----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

----- YEAR 2012 -----

----- YEAR 2013 -----

----- YEAR 2014 -----

----- YEAR 2015 -----

----- YEAR 2016 -----

----- YEAR 2017 -----

----- YEAR 2018 -----

----- YEAR 2019 -----

----- YEAR 2020 -----

----- YEAR 2021 -----

----- YEAR 2022 -----

----- YEAR 2023 -----

----- YEAR 2024 -----

----- YEAR 2025 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:01:07 V04.0 R03.0

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	144	TC4_ESP	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	153	MTN_18*	1	2	3	4
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2011 -----						
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						

----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	185	RP1D_03	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:07 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	186	RP1TR_IM	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	187	RP2TR_IM	2	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							

----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	188	RP1TR_KP	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:07 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 735

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	188	RP1TR_KP	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2040 -----					
THERMAL UNIT	189	RP2TR_KP	2		
CAPACITY SEGMENTS		1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----					
UPPER SEG SPINNING RESERVE	3	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					
THERMAL UNIT	190	T4_TROMA	4		
CAPACITY SEGMENTS		1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----					
UPPER SEG SPINNING RESERVE	3	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					

----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:07 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	191	T4_TRCCR	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	193	ML_KP20	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	⊘	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	194	ML_KP20	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	⊘	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						



----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:07 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	194	ML_KP20	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	195	ML_KP50	1	2	3	4
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2011 -----						
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	196	ML_KP50	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:08 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	500	DUMMY_OP	0	1	2	3	4



----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	502	DUMMY_AP	0	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:08 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	502	DUMMY_AP	0	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	503	DUMMY_KP	0	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	955	CT_KPC0	955	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----

----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:01:08 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	956	CT_KPC0	956	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡		0.00		0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	957	CT_KPC0	957			
CAPACITY SEGMENTS			1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	⌘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	958	CT_KPC0	958			
CAPACITY SEGMENTS			1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	⌘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----

----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:08 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	958	CT_KPCO	958	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	959	RP2D_KP	959	1	2	3	4
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2011 -----							
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							



----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	960	RP2D_IM	960			
		1	2	3	4	
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:08 V04.0 R03.0

2B Input Summary.TXT  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	961	CSV6_SCR 1	961 2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	962	CSV5_SCR 1	962 2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					

----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	963	DUMMY_OP	963	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%		0.00		0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:01:08 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	963	DUMMY_OP	963	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	964	BS_BFCC	964			
		1	2	3	4	
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	965	RP1D_KP	965			
		1	2	3	4	
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----

----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:09 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	966	RPID_03	966	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	967	DUMMY_KP 1	967	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	⊗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	968	CR2_NGCC 1	968	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	⊗	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						

----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:09 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	968	CR2_NGCC 1	968 2	3	4
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	969	CR1_NGCC 1	969 2	3	4
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2011 -----					
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	970	MR5_NGCC 970 1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF



AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	971	RP2TR_KP 971	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	972	RP2TR_IM 972	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						

----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	973	DUMMY_OP	973	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:09 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	973	DUMMY_OP	973	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	974	DUMMY_OP 1	974 2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	⊗	0.00	0.00	0.00	0.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	975	DUMMY_OP 1	975 2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	⊗	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					

----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:09 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	976	DUMMY_OP	976	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	977	DUMMY_OP 1	977 2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	⊘	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	978	DUMMY_OP 1	978 2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	⊘	0.00	0.00	0.00	0.00

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:09 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	978	DUMMY_OP 1	978 2	3	4
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	979	DUMMY_OP 1	979 2	3	4
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2011 -----					
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT  
 CAPACITY SEGMENTS

----- YEAR 2011 -----  
 UPPER SEG SPINNING RESERVE

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----

980	DUMMY_OP	980			
	1	2	3	4	
4	0.00	0.00	0.00	0.00	

----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:10 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	981	DUMMY_OP 1	981 2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	982	DUMMY_OP 1	982 2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					



----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	983	DUMMY_OP	983	2	3	4
		1				
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	¢	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ¢ 02/07/13 16:01:10 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	983	DUMMY_OP	983	2	3	4
		1				
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	984	DUMMY_OP	984			
CAPACITY SEGMENTS		1	2	3	4	

----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT	985	DUMMY_OP	985			
CAPACITY SEGMENTS		1	2	3	4	

----- YEAR 2011 -----						
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	

----- YEAR 2012 -----

----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:10 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	986	DUMMY_OP 986	1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	987	DUMMY_OP	987			
		1	2	3	4	
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	0.00	0.00	0.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

2B Input Summary.TXT

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	988	DUMMY_OP	988	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡			0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:01:10 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 753

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	988	DUMMY_OP	988	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	989	DUMMY_OP	989	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡			0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

	990	DUMMY_OP	990			
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS		1	2	3	4	
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						

----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:10 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	991	DUMMY_OP 991			
		1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					
THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	992	DUMMY_OP 992			
		1	2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					

----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	993	DUMMY_OP	993	1	2	3	4
----- YEAR 2011 -----							
UPPER SEG SPINNING RESERVE	‡	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:10 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT 993 DUMMY\_OP 993



CAPACITY SEGMENTS	1	2	3	4
----- YEAR 2026 -----				
----- YEAR 2027 -----				
----- YEAR 2028 -----				
----- YEAR 2029 -----				
----- YEAR 2030 -----				
----- YEAR 2031 -----				
----- YEAR 2032 -----				
----- YEAR 2033 -----				
----- YEAR 2034 -----				
----- YEAR 2035 -----				
----- YEAR 2036 -----				
----- YEAR 2037 -----				
----- YEAR 2038 -----				
----- YEAR 2039 -----				
----- YEAR 2040 -----				

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	994	DUMMY_OP 1	994 2	3	4
----- YEAR 2011 -----					
UPPER SEG SPINNING RESERVE	*	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	995	DUMMY_OP 1	995 2	3	4
-----------------------------------	-----	---------------	----------	---	---

2B Input Summary.TXT

YEAR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
UPPER SEG SPINNING RESERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.

‡ 02/07/13 16:01:10 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page

756

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	996	DUMMY_OP	996	1	2	3	4
UPPER SEG SPINNING RESERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
YEAR 2011							
YEAR 2012							
YEAR 2013							
YEAR 2014							
YEAR 2015							
YEAR 2016							
YEAR 2017							
YEAR 2018							
YEAR 2019							
YEAR 2020							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	997	DUMMY_OP 1	997 2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	998	T4_TRONA 1	998 2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	100.00	100.00	100.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					
----- YEAR 2016 -----					
----- YEAR 2017 -----					
----- YEAR 2018 -----					
----- YEAR 2019 -----					
----- YEAR 2020 -----					
----- YEAR 2021 -----					
----- YEAR 2022 -----					
----- YEAR 2023 -----					
----- YEAR 2024 -----					
----- YEAR 2025 -----					

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:01:11 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 757

AEP EAST  
 GENERATION AND FUEL MODULE  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.THERMAL UNIT.

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	998	T4_TRONA 1	998 2	3	4
----- YEAR 2026 -----					
----- YEAR 2027 -----					
----- YEAR 2028 -----					
----- YEAR 2029 -----					
----- YEAR 2030 -----					
----- YEAR 2031 -----					
----- YEAR 2032 -----					
----- YEAR 2033 -----					
----- YEAR 2034 -----					
----- YEAR 2035 -----					
----- YEAR 2036 -----					
----- YEAR 2037 -----					
----- YEAR 2038 -----					
----- YEAR 2039 -----					
----- YEAR 2040 -----					

THERMAL UNIT CAPACITY SEGMENTS	999	DUMMY_OP 1	999 2	3	4
----- YEAR 2011 ----- UPPER SEG SPINNING RESERVE	%	0.00	0.00	0.00	0.00
----- YEAR 2012 -----					
----- YEAR 2013 -----					
----- YEAR 2014 -----					
----- YEAR 2015 -----					

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2016 -----  
----- YEAR 2017 -----  
----- YEAR 2018 -----  
----- YEAR 2019 -----  
----- YEAR 2020 -----  
----- YEAR 2021 -----  
----- YEAR 2022 -----  
----- YEAR 2023 -----  
----- YEAR 2024 -----  
----- YEAR 2025 -----  
----- YEAR 2026 -----  
----- YEAR 2027 -----  
----- YEAR 2028 -----  
----- YEAR 2029 -----  
----- YEAR 2030 -----  
----- YEAR 2031 -----  
----- YEAR 2032 -----  
----- YEAR 2033 -----  
----- YEAR 2034 -----  
----- YEAR 2035 -----  
----- YEAR 2036 -----  
----- YEAR 2037 -----  
----- YEAR 2038 -----  
----- YEAR 2039 -----  
----- YEAR 2040 -----





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2B Input Summary.TXT

AEP EAST  
GENERATION AND FUEL MODULE  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = GAF.INPUT.WATER YEAR.

WATER YEAR LOGIC NOT ACTIVATED  
‡ 02/07/13 16:01:39 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 939

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.PARAMETERS.

BASE REVENUE ESCALATION	%	0.00
BASECASE UTILITY COST	\$000	0.00
CAPITAL AMORTIZATION METHOD		2
COMPANY INDEX NUMBER		0
CONSECUTIVE RUN FLAG		N
CUSTOMER COST ESCALATION	%	0.00
MKT PROGRAM EXPENSE ESCALATION	%	0.00
EMISSION COST ESCALATION	%	0.00
EMISSION DISPATCH RATE ESCALATIO	%	0.00
EMISSION EXTERNALITY ESCALATION	%	0.00
END EFFECTS PERIOD	YEARS	0
END EFFECTS REAL DISCOUNT RATE	%	-1.00
END EFFECTS UTILITY DISCOUNT RAT	%	-1.00
ENERGY COST ESCALATION	%	0.00
EXTENSION PERIOD END YEAR		9999
FIRST YEAR TEST		2
FIXED COST ESCALATION	%	0.00
FUEL COST ESCALATION	%	0.00
ICEM SMALL RESOURCE LIMIT	MW	1.00
NUMBER OF PLANS TO PRINT		99999
OBJECTIVE FUNCTION FLAG		1
OPTIONS FOR TRUNCATING		4
PROVIEW RUN FLAG		D
SELECTED PLAN		1
SELECTIVE ALTERNATIVE		1
SHORTAGE ALTERNATIVE		0
SKIP YEAR REJECTION		N
UNIT REVENUE ESCALATION	%	0.00
VARIABLE COST ESCALATION	%	0.00

‡ 02/07/13 16:01:39 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 940

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.PARAMETERS.

YEAR		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BASE REVENUE DOLLARS	\$000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ICEM CAPACITY TARGET	MW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAXIMUM EMERGENCY ENERGY	GWH	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00
MAXIMUM ENERGY MARGIN	%	999999.00	999999.00	999999.00	999999.00	999999.00	999999.00	999999.00
MAXIMUM LOLH	HOURS	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00
MAXIMUM RESERVE MARGIN	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
MAXIMUM STATES SAVED		0	0	0	0	0	0	0
MAXIMUM UNSERVED ENERGY	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
MINIMUM EMERGENCY ENERGY	GWH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINIMUM ENERGY MARGIN	%	-9999999.00	-9999999.00	-9999999.00	-9999999.00	-9999999.00	-9999999.00	-9999999.00
MINIMUM LOLH	HOURS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINIMUM RENEWABLE ENERGY	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINIMUM RESERVE MARGIN	%	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
RETURN ON FUEL INVENTORY	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

YEAR		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BASE REVENUE DOLLARS	\$000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ICEM CAPACITY TARGET	MW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAXIMUM EMERGENCY ENERGY	GWH	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00
MAXIMUM ENERGY MARGIN	%	999999.00	999999.00	999999.00	999999.00	999999.00	999999.00	999999.00
MAXIMUM LOLH	HOURS	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00
MAXIMUM RESERVE MARGIN	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
MAXIMUM STATES SAVED		0	0	0	0	0	0	0
MAXIMUM UNSERVED ENERGY	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
MINIMUM EMERGENCY ENERGY	GWH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINIMUM ENERGY MARGIN	%	-9999999.00	-9999999.00	-9999999.00	-9999999.00	-9999999.00	-9999999.00	-9999999.00
MINIMUM LOLH	HOURS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINIMUM RENEWABLE ENERGY	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINIMUM RESERVE MARGIN	%	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
RETURN ON FUEL INVENTORY	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

YEAR		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BASE REVENUE DOLLARS	\$000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ICEM CAPACITY TARGET	MW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAXIMUM EMERGENCY ENERGY	GWH	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00
MAXIMUM ENERGY MARGIN	%	999999.00	999999.00	999999.00	999999.00	999999.00	999999.00	999999.00

		2B Input Summary.TXT							
MAXIMUM LOLH	HOURS	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00
MAXIMUM RESERVE MARGIN	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
MAXIMUM STATES SAVED		0	0	0	0	0	0	0	0
MAXIMUM UNSERVED ENERGY	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
MINIMUM EMERGENCY ENERGY	GWH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINIMUM ENERGY MARGIN	%	-999999.00	-999999.00	-999999.00	-999999.00	-999999.00	-999999.00	-999999.00	-999999.00
MINIMUM LOLH	HOURS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINIMUM RENEWABLE ENERGY	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINIMUM RESERVE MARGIN	%	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
RETURN ON FUEL INVENTORY	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

YEAR		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
BASE REVENUE DOLLARS	\$000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ICEM CAPACITY TARGET	MW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAXIMUM EMERGENCY ENERGY	GWH	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00
MAXIMUM ENERGY MARGIN	%	999999.00	999999.00	999999.00	999999.00	999999.00	999999.00	999999.00
MAXIMUM LOLH	HOURS	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00
MAXIMUM RESERVE MARGIN	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
MAXIMUM STATES SAVED		0	0	0	0	0	0	0
MAXIMUM UNSERVED ENERGY	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
MINIMUM EMERGENCY ENERGY	GWH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINIMUM ENERGY MARGIN	%	-999999.00	-999999.00	-999999.00	-999999.00	-999999.00	-999999.00	-999999.00
MINIMUM LOLH	HOURS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINIMUM RENEWABLE ENERGY	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINIMUM RESERVE MARGIN	%	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
RETURN ON FUEL INVENTORY	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

YEAR		2039	2040
BASE REVENUE DOLLARS	\$000	0.00	0.00
ICEM CAPACITY TARGET	MW	0.00	0.00
MAXIMUM EMERGENCY ENERGY	GWH	9999999.00	9999999.00
MAXIMUM ENERGY MARGIN	%	999999.00	999999.00
MAXIMUM LOLH	HOURS	9999999.00	9999999.00
MAXIMUM RESERVE MARGIN	%	100.00	100.00
MAXIMUM STATES SAVED		0	0
MAXIMUM UNSERVED ENERGY	%	100.00	100.00
MINIMUM EMERGENCY ENERGY	GWH	0.00	0.00
MINIMUM ENERGY MARGIN	%	-999999.00	-999999.00
MINIMUM LOLH	HOURS	0.00	0.00
MINIMUM RENEWABLE ENERGY	%	0.00	0.00
MINIMUM RESERVE MARGIN	%	-100.00	-100.00
RETURN ON FUEL INVENTORY	%	0.00	0.00

02/07/13 16:01:39 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 941

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.PARAMETERS.

EFFLUENT		1	2	3	4	5	6
		SO2 (E)	CO2 (S)	CO2 (G)	NOX (B)	NSR SO2	HG (E)
BASECASE TONS OF EMISSIONS	TONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

02/07/13 16:01:39 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 942

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.PARAMETERS.

DIAGNOSTICS FLAG SETTINGS

NO.	DESCRIPTION	VALUE
4	Reserve Analysis	N
5	Levelized and Replacement Cost Tables	N
6	Capital Cost Table	N
7	Origin State	N
8	Deferral Capacity Setup Change Commands	N
9	State Analysis Summary	N
10	State Analysis List	N
11	Accepted State	N
12	Levelization Calculation	N
13	End Effects Period	N
14	Dispatch Of 1st End Effects State	N
15	ICEM Summary	N
16	ICEM Detailed	N
17	First Year Test	N

02/07/13 16:01:39 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 943

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.PARAMETERS.

REPORT FLAG FOR SELECTED PLAN ZERO

NO.	DESCRIPTION	VALUE
1	PRV Least Cost Plan Summary	N
2	PRV System Cost Report	N
3	PRV Demand Side Report	N
4	PRV Tunnel Report	N
5	PRV Integrated Plan Report	N
7	LFA System Report	N
8	LFA Class Sales Report	N
9	LFA Class Requirements Report	N
10	LFA Class Detail Report	N
11	LFA Group Detail Report	N
13	GAF Hydro Unit Report	N
14	GAF Storage Unit Report	N
15	GAF Direct Load Control Report	N
16	GAF Unit Report	N
17	GAF System Report	N
18	GAF Seasonal Summary Report	N
19	GAF Fuel Data Report	N
20	GAF Fuel Class Report	N
21	GAF Plant Report	N
22	GAF Transaction Report	N
23	GAF System Emissions Report	N
24	GAF Emissions Released Report	N
25	GAF Emissions Rate LB/MBTU Report	N
26	GAF Emissions Rate LBS/MWH Report	N
27	GAF Unit Profitability Report	N
28	GAF Loads and Resources Detail Report	N
29	GAF Loads and Resources Summary Report	N
30	CER System Revenue Requirements Report	N
31	FIR Income Statement Report	N
32	FIR Balance Sheet Report	N
33	FIR Statement of Cash Flows Report	N
34	FIR Corporate Value Analysis Report	N
35	FIR Financial Ratios Report	N
50	USR User Defined Report	N

4 02/07/13 16:01:39 V04.0 R03.0

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.PARAMETERS.

EFFLUENT		1	2	3	4	5	6
		SO2 (E)	CO2 (S)	CO2 (G)	NOX (B)	NSR SO2	HG (E)
----- YEAR 2011 -----							
EMISSIONS LIMIT	TONS	100000000.	99999899648.	99999899648.	99999899648.	99999899648.	99999899648.
MAXIMUM ALLOWANCES SOLD	TONS	99999899648.	99999899648.	99999899648.	99999899648.	99999899648.	99999899648.
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2033 -----  
----- YEAR 2034 -----  
----- YEAR 2035 -----  
----- YEAR 2036 -----  
----- YEAR 2037 -----  
----- YEAR 2038 -----  
----- YEAR 2039 -----  
----- YEAR 2040 -----



NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
‡ 02/07/13 16:01:40 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 945

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.PARAMETERS.

EFFLUENT	1	2	3	4	5	6
	SO2 (E)	CO2 (S)	CO2 (G)	NOX (B)	NSR SO2	HG (E)
----- YEAR 2040 -----						
RESTRICTED COMBINATIONS:	1 = MUTUALLY EXCLUSIVE					
	2 = SIMULTANEOUSLY INCLUSIVE					
	3 = DEPENDENT ALTERNATIVES					
	4 = SIMULTANEOUSLY EXCLUSIVE					
	5 = CHAINED ALTERNATIVES					
	6 = MUTUALLY INCLUSIVE					

COMBINATION NUMBER	FLAG	ALTERNATIVE INDEX NUMBERS IN RESTRICTED COMBINATION
2	2	121 127

COMBINATION NUMBER	FLAG	ALTERNATIVE INDEX NUMBERS IN RESTRICTED COMBINATION
7	4	79 80 81 82

‡ 02/07/13 16:01:40 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 946

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE		1	2	3	4	5	6	7
		EK6R	BS1R	BS2R	CR1R	CR2R	CR3R	CV3R
ACCEPTABLE RATIO	RATIO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERNATIVE MULTIPLIER		1	1	1	1	1	1	1
ALTERNATIVE SOURCE INDEX		500	500	503	500	500	500	500
ALTERNATIVE TYPE		T	T	T	T	T	T	T
AUXILIARY START POINTER								
BASE COST WITHOUT AFUDC	\$/KW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BASE YEAR REPLACEMENT COST	\$/K-\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
BASE YEAR REVENUE REQUIREMENTS	\$/K-\$/KW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOOK LIFE	YEARS	1	1	1	1	1	1	1
CER TRANSFER FLAG		N	N	N	N	N	N	N
COMMISSION MONTH		1	6	1	1	1	1	1
CONSTRUCTION ESCALATION	%	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
CONVERGENT STATES SWITCH		2	2	1	2	2	2	2
CONVERTED ALTERNATIVE		0	0	0	0	0	0	0
DEFERRAL OPTION		2	2	1	2	2	2	2
FIRST YEAR AVAILABLE	YEAR	2015	2015	2016	2015	2015	2015	2013
INCREMENTAL ADDITIONS TO STATE		1	1	1	1	1	1	1
LAST YEAR AVAILABLE	YEAR	2015	2015	2016	2015	2015	2015	2013
LEVELIZED CHARGE RATE	%	14.50	14.50	13.83	14.50	14.50	14.50	14.50
NUMBER TO CONVERT		1	1	1	1	1	1	1
OPERATING LIFE	YEARS	1	1	1	1	1	1	1
REPLACEMENT COST	\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
SUPERFLUOUS UNITS		1	1	1	1	1	1	1

ALTERNATIVE		8	9	10	11	12	13	14
		GL5R	GL6R	KM1R	KM2R	KM3R	KN1R	KN2R
ACCEPTABLE RATIO	RATIO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERNATIVE MULTIPLIER		1	1	1	1	1	1	1
ALTERNATIVE SOURCE INDEX		500	500	500	500	500	500	500
ALTERNATIVE TYPE		T	T	T	T	T	T	T
AUXILIARY START POINTER								
BASE COST WITHOUT AFUDC	\$/KW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BASE YEAR REPLACEMENT COST	\$/K-\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
BASE YEAR REVENUE REQUIREMENTS	\$/K-\$/KW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOOK LIFE	YEARS	1	1	1	1	1	1	1

2B Input Summary.TXT

	N	N	N	N	N	N	N
CER TRANSFER FLAG							
COMMISSION MONTH	1	1	1	1	1	1	1
CONSTRUCTION ESCALATION	% 2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
CONVERGENT STATES SWITCH	2	2	2	2	2	2	2
CONVERTED ALTERNATIVE	0	0	0	0	0	0	0
DEFERRAL OPTION	2	2	2	2	2	2	2
FIRST YEAR AVAILABLE	YEAR 2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
INCREMENTAL ADDITIONS TO STATE	1	1	1	1	1	1	1
LAST YEAR AVAILABLE	YEAR 2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
LEVELIZED CHARGE RATE	% 14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50
NUMBER TO CONVERT	1	1	1	1	1	1	1
OPERATING LIFE	YEARS 1	1	1	1	1	1	1
REPLACEMENT COST	\$/KW -1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
SUPERFLUOUS UNITS	1	1	1	1	1	1	1

ALTERNATIVE	15	16	17	18	19	20	21
	MR1R	MR2R	MR3R	MR4R	MR5R	PW5R	SP1R
ACCEPTABLE RATIO	RATIO 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERNATIVE MULTIPLIER	1	1	1	1	1	1	1
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	500	500	500	500	500	500	500
ALTERNATIVE TYPE	T	T	T	T	T	T	T
AUXILIARY START POINTER							
BASE COST WITHOUT AFUDC	\$/KW 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BASE YEAR REPLACEMENT COST	\$/K-\$/KW -1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
BASE YEAR REVENUE REQUIREMENTS	\$/K-\$/KW 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOOK LIFE	YEARS 1	1	1	1	1	1	1
CER TRANSFER FLAG	N	N	N	N	N	N	N
COMMISSION MONTH	1	1	1	1	6	1	1
CONSTRUCTION ESCALATION	% 2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
CONVERGENT STATES SWITCH	2	2	2	2	2	2	2
CONVERTED ALTERNATIVE	0	0	0	0	0	0	0
DEFERRAL OPTION	2	2	2	2	2	2	2
FIRST YEAR AVAILABLE	YEAR 2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
INCREMENTAL ADDITIONS TO STATE	1	1	1	1	1	1	1
LAST YEAR AVAILABLE	YEAR 2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
LEVELIZED CHARGE RATE	% 14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50
NUMBER TO CONVERT	1	1	1	1	1	1	1
OPERATING LIFE	YEARS 1	1	1	1	1	1	1
REPLACEMENT COST	\$/KW -1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
SUPERFLUOUS UNITS	1	1	1	1	1	1	1

ALTERNATIVE	22	23	24	25	26	27	28
	SP2R	SP3R	SP4R	TN1R	TN2R	TN3R	TN4R
ACCEPTABLE RATIO	RATIO 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERNATIVE MULTIPLIER	1	1	1	1	1	1	1
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	500	500	500	500	500	500	500
ALTERNATIVE TYPE	T	T	T	T	T	T	T
AUXILIARY START POINTER							
BASE COST WITHOUT AFUDC	\$/KW 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BASE YEAR REPLACEMENT COST	\$/K-\$/KW -1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
BASE YEAR REVENUE REQUIREMENTS	\$/K-\$/KW 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOOK LIFE	YEARS 1	1	1	1	1	1	1
CER TRANSFER FLAG	N	N	N	N	N	N	N
COMMISSION MONTH	1	1	1	1	1	1	1
CONSTRUCTION ESCALATION	% 2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
CONVERGENT STATES SWITCH	2	2	2	2	2	2	2
CONVERTED ALTERNATIVE	0	0	0	0	0	0	62
DEFERRAL OPTION	2	2	2	2	2	2	2
FIRST YEAR AVAILABLE	YEAR 2015	2015	2015	2015	2015	2015	2018
INCREMENTAL ADDITIONS TO STATE	1	1	1	1	1	1	1
LAST YEAR AVAILABLE	YEAR 2015	2015	2015	2015	2015	2015	2018
LEVELIZED CHARGE RATE	% 14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50
NUMBER TO CONVERT	1	1	1	1	1	1	1
OPERATING LIFE	YEARS 1	1	1	1	1	1	1
REPLACEMENT COST	\$/KW -1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
SUPERFLUOUS UNITS	1	1	1	1	1	1	1

ALTERNATIVE	29	30	31	32	33	34	35
	RPIR		CCK2	CCAP	CCIM	CCKP	CCOH
ACCEPTABLE RATIO	RATIO 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERNATIVE MULTIPLIER	1	1	1	1	1	1	1
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	500	0	116	97	102	107	112
ALTERNATIVE TYPE	T	T	T	T	T	T	T
AUXILIARY START POINTER							
BASE COST WITHOUT AFUDC	\$/KW 0.00	0.00	1319.00	1070.00	1284.00	1319.00	1070.00
BASE YEAR REPLACEMENT COST	\$/K-\$/KW -1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
BASE YEAR REVENUE REQUIREMENTS	\$/K-\$/KW 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOOK LIFE	YEARS 1	0	30	30	30	30	30
CER TRANSFER FLAG	N	N	N	N	N	N	N
COMMISSION MONTH	1	1	1	1	1	1	1
CONSTRUCTION ESCALATION	% 2.50	0.00	2.50	1.35	1.35	2.50	1.35
CONVERGENT STATES SWITCH	2	1	1	1	1	1	1
CONVERTED ALTERNATIVE	0	0	0	0	0	0	0
DEFERRAL OPTION	2	1	1	1	1	1	1
FIRST YEAR AVAILABLE	YEAR 2116	1900	2016	2114	2114	2015	2114
INCREMENTAL ADDITIONS TO STATE	1	1	1	1	1	1	1
LAST YEAR AVAILABLE	YEAR 2116	9999	2040	2140	2140	2040	2140
LEVELIZED CHARGE RATE	% 14.50	0.00	13.32	13.28	14.53	13.32	13.54
NUMBER TO CONVERT	1	0	0	0	0	0	0
OPERATING LIFE	YEARS 1	0	30	30	30	30	30
REPLACEMENT COST	\$/KW -1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
SUPERFLUOUS UNITS	1	0	0	0	0	0	0

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE		36	37	38	39	40	41	42
		CTAP	CTIM	CTKP	CTOH	PCAP	PCIM	PCKP
ACCEPTABLE RATIO	RATIO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERNATIVE MULTIPLIER		1	1	1	1	1	1	1
ALTERNATIVE SOURCE INDEX		96	101	106	111	99	104	109
ALTERNATIVE TYPE		T	T	T	T	T	T	T
AUXILIARY START POINTER								
BASE COST WITHOUT AFUDC	\$/KW	840.00	840.00	801.00	840.00	4320.00	4320.00	4320.00
BASE YEAR REPLACEMENT COST	\$/K-\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
BASE YEAR REVENUE REQUIREMENTS	\$/K-\$/KW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOOK LIFE	YEARS	30	30	30	30	30	30	30
CER TRANSFER FLAG		N	N	N	N	N	N	N
COMMISSION MONTH		1	1	1	1	1	1	1
CONSTRUCTION ESCALATION	%	1.35	1.35	2.50	1.35	1.35	1.35	1.35
CONVERGENT STATES SWITCH		1	1	1	1	1	1	1
CONVERTED ALTERNATIVE		0	0	0	0	0	0	0
DEFERRAL OPTION		1	1	1	1	1	1	1
FIRST YEAR AVAILABLE	YEAR	2114	2114	2015	2114	2100	2100	2100
INCREMENTAL ADDITIONS TO STATE		7	7	4	7	1	1	1
LAST YEAR AVAILABLE	YEAR	2140	2140	2040	2140	2140	2140	2140
LEVELIZED CHARGE RATE	%	13.28	14.53	13.32	13.54	13.28	14.53	13.79
NUMBER TO CONVERT		0	0	0	0	0	0	0
OPERATING LIFE	YEARS	30	30	30	30	30	30	30
REPLACEMENT COST	\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
SUPERFLUOUS UNITS		0	0	0	0	0	0	0

  

ALTERNATIVE		43	44	45	46	47	48	49
		PCOH	NKAP	NKIM	NKKP	NKOH	IGAP	IGIM
ACCEPTABLE RATIO	RATIO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERNATIVE MULTIPLIER		1	1	1	1	1	1	1
ALTERNATIVE SOURCE INDEX		114	100	105	110	115	98	103
ALTERNATIVE TYPE		T	T	T	T	T	T	T
AUXILIARY START POINTER								
BASE COST WITHOUT AFUDC	\$/KW	4320.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	4270.00	4270.00
BASE YEAR REPLACEMENT COST	\$/K-\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
BASE YEAR REVENUE REQUIREMENTS	\$/K-\$/KW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOOK LIFE	YEARS	30	30	30	30	30	30	30
CER TRANSFER FLAG		N	N	N	N	N	N	N
COMMISSION MONTH		1	1	1	1	1	1	1
CONSTRUCTION ESCALATION	%	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
CONVERGENT STATES SWITCH		1	1	1	1	1	1	1
CONVERTED ALTERNATIVE		0	0	0	0	0	0	0
DEFERRAL OPTION		1	1	1	1	1	1	1
FIRST YEAR AVAILABLE	YEAR	2100	2100	2121	2121	2100	2100	2100
INCREMENTAL ADDITIONS TO STATE		1	1	1	1	1	1	1
LAST YEAR AVAILABLE	YEAR	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
LEVELIZED CHARGE RATE	%	13.54	13.28	14.53	13.79	13.54	13.28	14.53
NUMBER TO CONVERT		0	0	0	0	0	0	0
OPERATING LIFE	YEARS	30	30	30	30	30	30	30
REPLACEMENT COST	\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
SUPERFLUOUS UNITS		0	0	0	0	0	0	0

  

ALTERNATIVE		50	51	52	53	54	55	56
		IGKP	IGOH		ECP0	CVSD	CV6D	MR5D
ACCEPTABLE RATIO	RATIO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERNATIVE MULTIPLIER		1	1	1	1	1	1	1
ALTERNATIVE SOURCE INDEX		108	113	0	52	126	127	132
ALTERNATIVE TYPE		T	T	T	X	T	T	T
AUXILIARY START POINTER								
BASE COST WITHOUT AFUDC	\$/KW	4270.00	4270.00	0.00	0.00	322.00	319.00	495.00
BASE YEAR REPLACEMENT COST	\$/K-\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
BASE YEAR REVENUE REQUIREMENTS	\$/K-\$/KW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOOK LIFE	YEARS	30	30	0	1	30	30	30
CER TRANSFER FLAG		N	N	N	N	N	N	N
COMMISSION MONTH		1	1	1	1	1	1	1
CONSTRUCTION ESCALATION	%	1.35	1.35	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50
CONVERGENT STATES SWITCH		1	1	1	3	1	1	1
CONVERTED ALTERNATIVE		0	0	0	0	0	0	0
DEFERRAL OPTION		1	1	1	1	1	1	1
FIRST YEAR AVAILABLE	YEAR	2100	2100	1900	2010	2020	2020	2116
INCREMENTAL ADDITIONS TO STATE		1	1	1	1	1	1	1
LAST YEAR AVAILABLE	YEAR	2140	2140	9999	2011	2020	2020	2116
LEVELIZED CHARGE RATE	%	13.79	13.54	0.00	0.00	13.83	13.83	13.54
NUMBER TO CONVERT		0	0	0	0	1	1	1
OPERATING LIFE	YEARS	30	30	0	1	30	30	30
REPLACEMENT COST	\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
SUPERFLUOUS UNITS		0	0	0	0	1	1	1

  

ALTERNATIVE		57	58	59	60	61	62	63
			RP3D	RP1Q	RP2Q	TN4D	TC4T	TC4C
ACCEPTABLE RATIO	RATIO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

2B Input Summary.TXT

	1	185	133	134	135	190	191
ALTERNATIVE TYPE	T	T	T	T	T	T	T
ALTERNATIVE MULTIPLIER	1	1	1	1	1	1	1
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	0	185	133	134	135	190	191
AUXILIARY START POINTER							
BASE COST WITHOUT AFUDC	\$/KW	0.00	994.00	768.00	177.00	1058.00	27.54
BASE YEAR REPLACEMENT COST	\$K-\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
BASE YEAR REVENUE REQUIREMENTS	\$K-\$/KW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOOK LIFE	YEARS	0	15	30	15	30	15
CER TRANSFER FLAG	N	N	N	N	N	N	N
COMMISSION MONTH	1	1	1	1	1	1	1
CONSTRUCTION ESCALATION	%	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
CONVERGENT STATES SWITCH	1	1	1	1	1	1	1
CONVERTED ALTERNATIVE	0	0	0	65	0	0	62
DEFERRAL OPTION	1	1	1	1	1	1	1
FIRST YEAR AVAILABLE	YEAR	1900	2016	2116	2020	2116	2014
INCREMENTAL ADDITIONS TO STATE	1	1	1	1	1	1	1
LAST YEAR AVAILABLE	YEAR	9999	2016	2116	2020	2116	2014
LEVELIZED CHARGE RATE	%	0.00	17.65	13.83	17.65	13.83	17.65
NUMBER TO CONVERT	0	0	1	1	1	1	1
OPERATING LIFE	YEARS	0	30	30	30	30	30
REPLACEMENT COST	\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
SUPERFLUOUS UNITS	0	1	1	1	1	1	1

	64	65	70	71	72	73	74
ALTERNATIVE TYPE	RP1T	RP2T	BFCC	BFC2	B1GC	B1RP	BS23
ACCEPTABLE RATIO	RATIO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERNATIVE MULTIPLIER	1	1	1	1	1	1	1
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	186	187	122	120	118	119	121
AUXILIARY START POINTER	T	T	T	T	T	T	T
BASE COST WITHOUT AFUDC	29.27	18.44	1189.00	1189.00	192.00	1145.00	832.00
BASE YEAR REPLACEMENT COST	\$K-\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
BASE YEAR REVENUE REQUIREMENTS	\$K-\$/KW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOOK LIFE	YEARS	15	15	30	30	15	20
CER TRANSFER FLAG	N	N	N	N	N	N	N
COMMISSION MONTH	1	4	1	6	7	6	6
CONSTRUCTION ESCALATION	%	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
CONVERGENT STATES SWITCH	1	1	1	1	1	1	1
CONVERTED ALTERNATIVE	0	0	0	0	0	0	0
DEFERRAL OPTION	1	1	1	1	1	1	1
FIRST YEAR AVAILABLE	YEAR	2114	2015	2116	2017	2115	2117
INCREMENTAL ADDITIONS TO STATE	1	1	1	1	1	1	1
LAST YEAR AVAILABLE	YEAR	2114	2015	2040	2017	2115	2117
LEVELIZED CHARGE RATE	%	17.65	17.65	13.32	13.32	16.45	15.03
NUMBER TO CONVERT	1	1	0	0	0	0	0
OPERATING LIFE	YEARS	30	30	30	30	30	30
REPLACEMENT COST	\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
SUPERFLUOUS UNITS	1	1	0	0	0	0	0

4 02/07/13 16:01:40 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 948

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

	75	76	77	78	129	130	131
ALTERNATIVE TYPE	RP1P	RP2P	RP1T	RP2T	M5CC	CR1G	CR2G
ACCEPTABLE RATIO	RATIO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALTERNATIVE MULTIPLIER	1	1	1	1	1	1	1
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	136	137	188	189	131	129	130
AUXILIARY START POINTER	T	T	T	T	T	T	T
BASE COST WITHOUT AFUDC	594.00	159.00	29.27	49.00	147.81	443.40	443.40
BASE YEAR REPLACEMENT COST	\$K-\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
BASE YEAR REVENUE REQUIREMENTS	\$K-\$/KW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOOK LIFE	YEARS	25	25	20	25	30	30
CER TRANSFER FLAG	N	N	N	N	N	N	N
COMMISSION MONTH	1	1	1	4	1	1	1
CONSTRUCTION ESCALATION	%	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
CONVERGENT STATES SWITCH	1	1	1	1	1	1	1
CONVERTED ALTERNATIVE	0	78	0	0	0	0	0
DEFERRAL OPTION	1	1	1	1	1	1	1
FIRST YEAR AVAILABLE	YEAR	2016	2020	2114	2015	2015	2015
INCREMENTAL ADDITIONS TO STATE	1	1	1	1	1	1	1
LAST YEAR AVAILABLE	YEAR	2016	2020	2114	2015	2015	2015
LEVELIZED CHARGE RATE	%	14.08	14.08	15.49	14.08	14.01	12.79
NUMBER TO CONVERT	1	1	1	1	0	0	0
OPERATING LIFE	YEARS	30	30	30	30	30	30
REPLACEMENT COST	\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
SUPERFLUOUS UNITS	1	1	1	1	1	1	1

	133	134	135	136
ALTERNATIVE TYPE	M1_2	M2_2	M1_5	M2_5
ACCEPTABLE RATIO	RATIO	1.00	1.00	1.00
ALTERNATIVE MULTIPLIER	1	1	1	1
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	193	194	195	196
AUXILIARY START POINTER	T	T	T	T
BASE COST WITHOUT AFUDC	0.00	0.00	0.00	0.00
BASE YEAR REPLACEMENT COST	\$K-\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00

		2B Input Summary.TXT			
BASE YEAR REVENUE REQUIREMENTS	\$K-\$/KW	0.00	0.00	0.00	0.00
BOOK LIFE	YEARS	30	30	30	30
CER TRANSFER FLAG		N	N	N	N
COMMISSION MONTH		1	1	1	1
CONSTRUCTION ESCALATION	%	2.50	2.50	2.50	2.50
CONVERGENT STATES SWITCH		1	1	1	1
CONVERTED ALTERNATIVE		0	0	0	0
DEFERRAL OPTION		1	1	1	1
FIRST YEAR AVAILABLE	YEAR	2114	2114	2114	2114
INCREMENTAL ADDITIONS TO STATE		1	1	1	1
LAST YEAR AVAILABLE	YEAR	2014	2014	2114	2114
LEVELIZED CHARGE RATE	%	13.43	13.43	13.43	13.43
NUMBER TO CONVERT		0	0	0	0
OPERATING LIFE	YEARS	30	30	30	30
REPLACEMENT COST	\$/KW	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
SUPERFLUOUS UNITS		0	0	0	0

02/07/13 16:01:40 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 949

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE	1	2	3	4	5	6	7
	EK6R	BS1R	BS2R	CR1R	CR2R	CR3R	CV3R
AUXILIARY POSITION	1						
AUXILIARY SOURCE INDEX	4	5	6	16	17	18	21
ALTERNATIVE	8	9	10	11	12	13	14
	GL5R	GL6R	KM1R	KM2R	KM3R	KM1R	KN2R
AUXILIARY POSITION	1						
AUXILIARY SOURCE INDEX	29	30	33	34	35	36	37
ALTERNATIVE	15	16	17	18	19	20	21
	MR1R	MR2R	MR3R	MR4R	MR5R	PW5R	SP1R
AUXILIARY POSITION	1						
AUXILIARY SOURCE INDEX	46	47	48	49	50	56	51
ALTERNATIVE	22	23	24	25	26	27	28
	SP2R	SP3R	SP4R	TN1R	TN2R	TN3R	TN4R
AUXILIARY POSITION	1						
AUXILIARY SOURCE INDEX	52	53	54	66	67	68	0
ALTERNATIVE	29	31	32	33	34	35	36
	RP1R	CCK2	CCAP	CCIM	CCKP	CCOH	CTAP
AUXILIARY POSITION	1						
AUXILIARY SOURCE INDEX	58	0	0	0	0	0	0
ALTERNATIVE	37	38	39	40	41	42	43
	CT1M	CTKP	CTOH	PCAP	PCIM	PCKP	PCOH
AUXILIARY POSITION	1						
AUXILIARY SOURCE INDEX	0	0	0	0	0	0	0
ALTERNATIVE	44	45	46	47	48	49	50
	MKAP	MK1M	MKKP	NKOH	IGAP	IG1M	IGKP
AUXILIARY POSITION	1						
AUXILIARY SOURCE INDEX	0	0	0	0	0	0	0
ALTERNATIVE	51	53	54	55	56	58	59
	IGOH	ECPO	CV5D	CV6D	MR5D	RP3D	RP1Q
AUXILIARY POSITION	1						
AUXILIARY SOURCE INDEX	0	0	23	24	50	0	58
ALTERNATIVE	60	61	62	63	64	65	70
	RP2Q	TN4D	TC4T	TC4C	RP1T	RP2T	BFCC
AUXILIARY POSITION	1						
AUXILIARY SOURCE INDEX	59	69	69	0	58	59	5
ALTERNATIVE	71	72	73	74	75	76	77
	BFC2	B1GC	B1RP	BS23	RP1P	RP2P	RP1T
AUXILIARY POSITION	1						
AUXILIARY SOURCE INDEX	0	0	0	0	19	20	19
ALTERNATIVE	78	129	130	131	133	134	135
	RP2T	M5CC	CR1G	CR2G	M1_2	M2_2	M1_5

2B Input Summary.TXT

AUXILIARY POSITION 1  
 AUXILIARY SOURCE INDEX 20 0 0 0 0 0 0

ALTERNATIVE 136  
 M2\_5

AUXILIARY POSITION 1  
 AUXILIARY SOURCE INDEX 0  
 ‡ 02/07/13 16:01:40 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 950

AEP EAST  
 PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE	1 BK6R	2 BS1R	3 BS2R	4 CR1R	5 CR2R	6 CR3R	7 CV3R
----- YEAR 2011 -----							
CUMULATIVE MAXIMUM	1	1	1	1	1	1	1
CUMULATIVE MINIMUM	0	0	0	0	0	0	0
INCREMENTAL NUMBER TO ADD	1	1	1	1	1	1	1
LEVELIZED FIXED COST \$000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEVELIZED REPLACEMENT COST \$000	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	1
----- YEAR 2014 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2015 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	1	1	0	1	1	1	0
----- YEAR 2016 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	1	0	0	0	0
----- YEAR 2017 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							
ALTERNATIVE	8 GL5R	9 GL6R	10 KM1R	11 KM2R	12 KM3R	13 KN1R	14 KN2R
----- YEAR 2011 -----							

2B Input Summary.TXT

CUMULATIVE MAXIMUM		1	1	1	1	1	1	1
CUMULATIVE MINIMUM		0	0	0	0	0	0	0
INCREMENTAL NUMBER TO ADD		1	1	1	1	1	1	1
LEVELIZED FIXED COST	\$000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEVELIZED REPLACEMENT COST	\$000	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
MINIMUM NUMBER TO ADD		0	0	0	0	0	0	0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 MINIMUM NUMBER TO ADD           1           1           1           1           1           1           1  
 ----- YEAR 2016 -----  
 MINIMUM NUMBER TO ADD           0           0           0           0           0           0           0  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

ALTERNATIVE		15	16	17	18	19	20	21
		MR1R	MR2R	MR3R	MR4R	MR5R	PW5R	SP1R
----- YEAR 2011 -----								
CUMULATIVE MAXIMUM		1	1	1	1	1	1	1
CUMULATIVE MINIMUM		0	0	0	0	0	0	0
INCREMENTAL NUMBER TO ADD		1	1	1	1	1	1	1
LEVELIZED FIXED COST	\$000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEVELIZED REPLACEMENT COST	\$000	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
MINIMUM NUMBER TO ADD		0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:01:40 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 951

AEP EAST  
 PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
 INPUT SUMMARY REPORT  
 QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE		15	16	17	18	19	20	21
		MR1R	MR2R	MR3R	MR4R	MR5R	PW5R	SP1R

2B Input Summary.TXT

ALTERNATIVE	22 SP2R	23 SP3R	24 SP4R	25 TN1R	26 TN2R	27 TN3R	28 TN4R
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	1	1	1	1	1	1	1
----- YEAR 2016 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							
----- YEAR 2011 -----							
CUMULATIVE MAXIMUM	1	1	1	1	1	1	1
CUMULATIVE MINIMUM	0	0	0	0	0	0	0
INCREMENTAL NUMBER TO ADD	1	1	1	1	1	1	1
LEVELIZED FIXED COST \$000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEVELIZED REPLACEMENT COST \$000	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	1	1	1	1	1	1	0
----- YEAR 2016 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	1
----- YEAR 2019 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							



2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

ALTERNATIVE	29 RPIR	30	31 CCK2	32 CCAP	33 CCIM	34 CCKP	35 CCOH
----- YEAR 2011 -----							
CUMULATIVE MAXIMUM	1	10	10	10	10	10	10
CUMULATIVE MINIMUM	0	0	0	0	0	0	0
INCREMENTAL NUMBER TO ADD	1	0	10	10	10	10	10
LEVELIZED FIXED COST	\$ 000 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEVELIZED REPLACEMENT COST	\$ 000 -1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							
CUMULATIVE MAXIMUM	1	10	10	10	10	1	10
MINIMUM NUMBER TO ADD	1	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2017 -----							
CUMULATIVE MAXIMUM	1	10	10	10	10	10	10
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2018 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:40 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 952

AEP EAST  
 PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
 INPUT SUMMARY REPORT  
 QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE	29 RPIR	30	31 CCK2	32 CCAP	33 CCIM	34 CCKP	35 CCOH
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

ALTERNATIVE	36 CTAP	37 CTIM	38 CTKP	39 CTOH	40 PCAP	41 PCIM	42 PCKP
----- YEAR 2011 -----							
CUMULATIVE MAXIMUM	70	70	70	70	1	1	1
CUMULATIVE MINIMUM	0	0	0	0	0	0	0
INCREMENTAL NUMBER TO ADD	7	7	5	7	1	1	1
LEVELIZED FIXED COST	\$000 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEVELIZED REPLACEMENT COST	\$000 -1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0

----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

ALTERNATIVE	43 PCOH	44 NKAP	45 NKIM	46 NKKP	47 NKOH	48 IGAP	49 IGIM
----- YEAR 2011 -----							
CUMULATIVE MAXIMUM	1	2	2	2	2	3	3
CUMULATIVE MINIMUM	0	0	0	0	0	0	0
INCREMENTAL NUMBER TO ADD	1	4	4	4	4	4	4
LEVELIZED FIXED COST	\$000 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	\$000	-1.00	2B Input Summary.TXT -1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
LEVELIZED REPLACEMENT COST		0	0	0	0	0	0	0
MINIMUM NUMBER TO ADD		0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----								
----- YEAR 2013 -----								
----- YEAR 2014 -----								
----- YEAR 2015 -----								
----- YEAR 2016 -----								
----- YEAR 2017 -----								
----- YEAR 2018 -----								
----- YEAR 2019 -----								
----- YEAR 2020 -----								
----- YEAR 2021 -----								
----- YEAR 2022 -----								
----- YEAR 2023 -----								
----- YEAR 2024 -----								
----- YEAR 2025 -----								
----- YEAR 2026 -----								
----- YEAR 2027 -----								
----- YEAR 2028 -----								

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
\$ 02/07/13 16:01:40 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 953

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE	43 PCOH	44 MKAF	45 NKIH	46 NKKP	47 MKOH	48 IGAP	49 IGIH
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							
ALTERNATIVE	50 IGKP	51 IGOH	53 ECPO	54 CV5D	55 CV6D	56 MR5D	57
----- YEAR 2011 -----							
CUMULATIVE MAXIMUM	3	3	0	1	1	1	1
CUMULATIVE MINIMUM	0	0	0	0	0	0	0
INCREMENTAL NUMBER TO ADD	4	4	10	1	1	1	1
LEVELIZED FIXED COST	\$000 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEVELIZED REPLACEMENT COST	\$000 -1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
INCREMENTAL NUMBER TO ADD	4	4	18	1	1	1	1
----- YEAR 2014 -----							
INCREMENTAL NUMBER TO ADD	4	4	10	1	1	1	1
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							

	2B Input Summary.TXT						
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	1	0
----- YEAR 2017 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	1	1	0	1
----- YEAR 2021 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
CUMULATIVE MAXIMUM	3	3	10	1	1	1	1
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

ALTERNATIVE	58 RP3D	59 RP1Q	60 RP2Q	61 TN4D	62 TC4T	63 TC4C	64 RP1T
----- YEAR 2011 -----							
CUMULATIVE MAXIMUM	1	1	1	1	1	1	1
CUMULATIVE MINIMUM	0	0	0	0	0	0	0
INCREMENTAL NUMBER TO ADD	1	1	1	1	1	1	1
LEVELIZED FIXED COST \$000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEVELIZED REPLACEMENT COST \$000	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	1	0	1
----- YEAR 2015 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2016 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	1	1	0	1	0	0	0
----- YEAR 2017 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	1	0
----- YEAR 2018 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	1	0	0	0	0
----- YEAR 2021 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							

----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:41 V04.0 R03.0

AEP EAST  
 PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE	58 RP3D	59 RP1Q	60 RP2Q	61 TN4D	62 TC4T	63 TC4C	64 RP1T
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

ALTERNATIVE	65 RP2T	70 BFCC	71 BFC2	72 B1GC	73 B1RP	74 ES23	75 RP1P
----- YEAR 2011 -----							
CUMULATIVE MAXIMUM	1	1	1	1	1	1	1
CUMULATIVE MINIMUM	0	0	0	0	0	0	0
INCREMENTAL NUMBER TO ADD	1	1	1	1	1	1	1
LEVELIZED FIXED COST	\$000 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEVELIZED REPLACEMENT COST	\$000 -1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0

----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	1	0	0	1	0	0	0
----- YEAR 2016 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	1
----- YEAR 2017 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	1	0	1	1	0
----- YEAR 2018 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

ALTERNATIVE	76 RP2P	77 RP1T	78 RP2T	129 M5CC	130 CR1G	131 CR2G	132
----- YEAR 2011 -----							
CUMULATIVE MAXIMUM	1	1	1	1	1	1	1
CUMULATIVE MINIMUM	0	0	0	0	0	0	0
INCREMENTAL NUMBER TO ADD	1	1	1	1	1	1	1
LEVELIZED FIXED COST \$000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEVELIZED REPLACEMENT COST \$000	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	1	0	0	0	0	0
----- YEAR 2015 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	1	1	1	1	1
----- YEAR 2016 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	1	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2021 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0	0	0	0
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:41 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 955

AEP EAST  
 PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
 INPUT SUMMARY REPORT

2B Input Summary.TXT  
 QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE	76 RP2P	77 RP1T	78 RP2T	129 MSCC	130 CR1G	131 CR2G	132
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							
ALTERNATIVE	133 M1_2	134 M2_2	135 M1_5	136 M2_5			
----- YEAR 2011 -----							
CUMULATIVE MAXIMUM	1	1	1	1			
CUMULATIVE MINIMUM	0	0	0	0			
INCREMENTAL NUMBER TO ADD	1	1	1	1			
LEVELIZED FIXED COST	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00			
LEVELIZED REPLACEMENT COST	\$ 0.00	-1.00	-1.00	-1.00			
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0			
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	1	1	1	1			
----- YEAR 2015 -----							
MINIMUM NUMBER TO ADD	0	0	0	0			
----- YEAR 2016 -----							
----- YEAR 2017 -----							
----- YEAR 2018 -----							
----- YEAR 2019 -----							
----- YEAR 2020 -----							
----- YEAR 2021 -----							
----- YEAR 2022 -----							
----- YEAR 2023 -----							
----- YEAR 2024 -----							
----- YEAR 2025 -----							
----- YEAR 2026 -----							
----- YEAR 2027 -----							
----- YEAR 2028 -----							
----- YEAR 2029 -----							
----- YEAR 2030 -----							
----- YEAR 2031 -----							
----- YEAR 2032 -----							
----- YEAR 2033 -----							
----- YEAR 2034 -----							
----- YEAR 2035 -----							
----- YEAR 2036 -----							
----- YEAR 2037 -----							
----- YEAR 2038 -----							
----- YEAR 2039 -----							
----- YEAR 2040 -----							

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.

‡ 02/07/13 16:01:41 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 956

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE INDEX NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8
ALTERNATIVE NAME	BK6R	BS1R	BS2R	CR1R	CR2R	CR3R	CV3R	GL5R
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	500	500	503	500	500	500	500	500
ALTERNATIVE SOURCE TYPE	T	T	T	T	T	T	T	T

EXPENDITURE PROFILE (%):	1	2	3	4	5	6	7	8
CONSTRUCTION YEAR 1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
CONSTRUCTION YEAR 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



2B Input Summary.TXT

CONSTRUCTION YEAR 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

‡ 02/07/13 16:01:41 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 957

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE INDEX NUMBER	9	10	11	12	13	14	15	16
ALTERNATIVE NAME	GL6R	KM1R	KM2R	KM3R	KM1R	KN2R	MR1R	MR2R
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	500	500	500	500	500	500	500	500
ALTERNATIVE SOURCE TYPE	T	T	T	T	T	T	T	T

EXPENDITURE PROFILE (%):

CONSTRUCTION YEAR 1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
CONSTRUCTION YEAR 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

‡ 02/07/13 16:01:41 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 958

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE INDEX NUMBER	17	18	19	20	21	22	23	24
ALTERNATIVE NAME	MR3R	MR4R	MR5R	PW5R	SP1R	SP2R	SP3R	SP4R
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	500	500	500	500	500	500	500	500
ALTERNATIVE SOURCE TYPE	T	T	T	T	T	T	T	T

EXPENDITURE PROFILE (%):

CONSTRUCTION YEAR 1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
CONSTRUCTION YEAR 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

‡ 02/07/13 16:01:41 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 959

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE INDEX NUMBER	25	26	27	28	29	31	32	33
ALTERNATIVE NAME	TN1R	TN2R	TN3R	TN4R	RF1R	CCK2	CCAP	CCIM
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	500	500	500	500	500	116	97	102
ALTERNATIVE SOURCE TYPE	T	T	T	T	T	T	T	T

EXPENDITURE PROFILE (%):

CONSTRUCTION YEAR 1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	6.0	10.0	10.0
CONSTRUCTION YEAR 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	40.0	40.0
CONSTRUCTION YEAR 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	50.0	50.0
CONSTRUCTION YEAR 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE INDEX NUMBER	34	35	36	37	38	39	40	41
ALTERNATIVE NAME	CCKP	CCOH	CTAP	CTIM	CTKP	CTOH	PCAP	PCIM
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	107	112	96	101	106	111	99	104
ALTERNATIVE SOURCE TYPE	T	T	T	T	T	T	T	T

EXPENDITURE PROFILE (%):

	34	35	36	37	38	39	40	41
CONSTRUCTION YEAR 1	7.0	10.0	20.0	20.0	20.0	20.0	5.0	5.0
CONSTRUCTION YEAR 2	31.0	40.0	80.0	80.0	80.0	80.0	5.0	5.0
CONSTRUCTION YEAR 3	47.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0
CONSTRUCTION YEAR 4	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0
CONSTRUCTION YEAR 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
CONSTRUCTION YEAR 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
CONSTRUCTION YEAR 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE INDEX NUMBER	42	43	44	45	46	47	48	49
ALTERNATIVE NAME	PCKP	PCOH	NKAP	NKIM	NKKP	NKOH	IGAP	IGIM
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	109	114	100	105	110	115	98	103
ALTERNATIVE SOURCE TYPE	T	T	T	T	T	T	T	T

EXPENDITURE PROFILE (%):

	42	43	44	45	46	47	48	49
CONSTRUCTION YEAR 1	5.0	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	5.0
CONSTRUCTION YEAR 2	5.0	5.0	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	5.0
CONSTRUCTION YEAR 3	25.0	25.0	6.0	6.0	6.0	6.0	25.0	25.0
CONSTRUCTION YEAR 4	35.0	35.0	8.0	8.0	8.0	8.0	35.0	35.0
CONSTRUCTION YEAR 5	15.0	15.0	10.0	10.0	10.0	10.0	15.0	15.0
CONSTRUCTION YEAR 6	15.0	15.0	11.0	11.0	11.0	11.0	15.0	15.0
CONSTRUCTION YEAR 7	0.0	0.0	17.0	17.0	17.0	17.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 8	0.0	0.0	17.0	17.0	17.0	17.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 9	0.0	0.0	11.5	11.5	11.5	11.5	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 10	0.0	0.0	11.5	11.5	11.5	11.5	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 11	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE INDEX NUMBER	50	51	53	54	55	56	58	59
ALTERNATIVE NAME	IGKP	IGOH	ECPO	CVSD	CV6D	MR5D	RP3D	RP1Q
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	108	113	52	126	127	132	185	133
ALTERNATIVE SOURCE TYPE	T	T	X	T	T	T	T	T

EXPENDITURE PROFILE (%):

	50	51	53	54	55	56	58	59
CONSTRUCTION YEAR 1	5.0	5.0	100.0	0.0	0.5	0.0	0.6	2.3
CONSTRUCTION YEAR 2	5.0	5.0	0.0	3.7	3.7	1.9	7.7	7.2
CONSTRUCTION YEAR 3	25.0	25.0	0.0	8.9	9.0	12.7	18.2	17.3
CONSTRUCTION YEAR 4	35.0	35.0	0.0	7.2	7.2	28.9	35.8	34.6
CONSTRUCTION YEAR 5	15.0	15.0	0.0	2.9	2.9	56.4	37.7	38.6
CONSTRUCTION YEAR 6	15.0	15.0	0.0	5.4	0.9	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 7	0.0	0.0	0.0	13.6	13.8	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 8	0.0	0.0	0.0	23.5	27.4	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 9	0.0	0.0	0.0	34.8	34.7	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2B Input Summary.TXT

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE INDEX NUMBER	60	61	62	63	64	65	70	71
ALTERNATIVE NAME	RP2Q	TN4D	TC4T	TC4C	RP1T	RP2T	BFCC	BFC2
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	134	135	190	191	186	187	122	120
ALTERNATIVE SOURCE TYPE	T	T	T	T	T	T	T	T

EXPENDITURE PROFILE (%):								
CONSTRUCTION YEAR 1	0.9	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
CONSTRUCTION YEAR 2	8.3	0.0	40.3	0.0	45.8	28.1	7.0	7.0
CONSTRUCTION YEAR 3	0.0	0.0	59.7	0.0	54.2	71.9	37.0	37.0
CONSTRUCTION YEAR 4	2.2	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	55.0	55.0
CONSTRUCTION YEAR 5	9.9	0.0	0.0	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 6	13.1	0.0	0.0	60.3	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 7	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 8	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 9	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

‡ 02/07/13 16:01:41 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 964

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE INDEX NUMBER	72	73	74	75	76	77	78	129
ALTERNATIVE NAME	B1GC	B1RP	BS23	RP1P	RP2P	RP1T	RP2T	M5CC
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	118	119	121	136	137	188	189	131
ALTERNATIVE SOURCE TYPE	T	T	T	T	T	T	T	T

EXPENDITURE PROFILE (%):								
CONSTRUCTION YEAR 1	14.0	1.0	1.0	9.4	8.6	45.8	43.1	100.0
CONSTRUCTION YEAR 2	30.0	7.0	22.0	25.4	21.1	54.2	56.9	0.0
CONSTRUCTION YEAR 3	56.0	37.0	32.0	29.6	30.6	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 4	0.0	55.0	45.0	35.7	39.7	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

‡ 02/07/13 16:01:41 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 965

AEP EAST  
PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.ALTERNATIVE DATA.

ALTERNATIVE INDEX NUMBER	130	131	133	134	135	136
ALTERNATIVE NAME	CR1G	CR2G	M1_2	M2_2	M1_5	M2_5
ALTERNATIVE SOURCE INDEX	129	130	193	194	195	196
ALTERNATIVE SOURCE TYPE	T	T	T	T	T	T

EXPENDITURE PROFILE (%):						
CONSTRUCTION YEAR 1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
CONSTRUCTION YEAR 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTRUCTION YEAR 15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

‡ 02/07/13 16:01:41 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
Strategist Page 966

2B Input Summary.TXT  
 PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.COMPANY.

GENERATING COMPANIES		1	2	3	4	5
		OPCO+CSP	I&H	APCO	KPCO	
----- YEAR 2011 -----						
MAXIMUM EMERGENCY ENERGY	GW	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00
MAXIMUM ENERGY MARGIN	%	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00
MAXIMUM LOLH	HOURS	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00	9999999.00
MAXIMUM RESERVE MARGIN	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
MAXIMUM UNSERVED ENERGY	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
MINIMUM EMERGENCY ENERGY	GW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINIMUM ENERGY MARGIN	%	-9999999.00	-9999999.00	-9999999.00	-9999999.00	-9999999.00
MINIMUM LOLH	HOURS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINIMUM RENEWABLE ENERGY	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINIMUM RESERVE MARGIN	%	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
MINIMUM RESERVE MARGIN	%	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	8.60
----- YEAR 2015 -----						
MINIMUM RESERVE MARGIN	%	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	8.59
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
MINIMUM RESERVE MARGIN	%	-100.00	-100.00	-100.00	8.59	8.59
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 † 02/07/13 16:01:41 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 967

AEP EAST  
 PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.COMPANY.

GENERATING COMPANIES EFFLUENT	1 OPCO+CSP	1	2	3	4	5	6
		SO2 (E)	CO2 (S)	CO2 (G)	NOX (E)	NSR SO2	HG (E)
----- YEAR 2011 ----- EMISSIONS LIMIT	TONS	99999899648.	99999899648.	99999899648.	99999899648.	99999899648.	99999899648.
MAXIMUM ALLOWANCES SOLD	TONS	99999899648.	99999899648.	99999899648.	99999899648.	99999899648.	99999899648.
----- YEAR 2012 -----							
----- YEAR 2013 -----							
----- YEAR 2014 -----							
----- YEAR 2015 -----							
----- YEAR 2016 -----							

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

GENERATING COMPANIES  
 EFFLUENT

2 I&M

1 2 3 4 5 6  
 SO2 (E) CO2 (S) CO2 (G) NOX (B) NSR SO2 HG (E)

----- YEAR 2011 -----  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----  
 ----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----

EMISSIONS LIMIT TONS 99999899648.99999899648.99999899648.99999899648.99999899648.99999899648.  
 MAXIMUM ALLOWANCES SOLD TONS 99999899648.99999899648.99999899648.99999899648.99999899648.99999899648.

2B Input Summary.TXT

----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

GENERATING COMPANIES  
 EFFLUENT

3 APCO

1 2 3 4 5 6  
 SO2 (E) CO2 (S) CO2 (G) NOX (B) NSR SO2 HG (E)

----- YEAR 2011 -----  
 EMISSIONS LIMIT  
 MAXIMUM ALLOWANCES SOLD  
 ----- YEAR 2012 -----  
 ----- YEAR 2013 -----  
 ----- YEAR 2014 -----  
 ----- YEAR 2015 -----  
 ----- YEAR 2016 -----  
 ----- YEAR 2017 -----  
 ----- YEAR 2018 -----  
 ----- YEAR 2019 -----  
 ----- YEAR 2020 -----  
 ----- YEAR 2021 -----  
 ----- YEAR 2022 -----

TONS 99999899648.99999899648.99999899648.99999899648.99999899648.99999899648.  
 TONS 99999899648.99999899648.99999899648.99999899648.99999899648.99999899648.

NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
 VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.  
 ‡ 02/07/13 16:01:42 V04.0 R03.0

NewEnergy Associates  
 Strategist Page 968

AEP EAST  
 PROVIEW LEAST COST OPTIMIZATION SYSTEM  
 INPUT SUMMARY REPORT

QUALIFIER = PRV.INPUT.COMPANY.

GENERATING COMPANIES  
 EFFLUENT

3 APCO

1 2 3 4 5 6  
 SO2 (E) CO2 (S) CO2 (G) NOX (B) NSR SO2 HG (E)

----- YEAR 2023 -----  
 ----- YEAR 2024 -----  
 ----- YEAR 2025 -----  
 ----- YEAR 2026 -----  
 ----- YEAR 2027 -----  
 ----- YEAR 2028 -----  
 ----- YEAR 2029 -----  
 ----- YEAR 2030 -----  
 ----- YEAR 2031 -----  
 ----- YEAR 2032 -----  
 ----- YEAR 2033 -----  
 ----- YEAR 2034 -----  
 ----- YEAR 2035 -----  
 ----- YEAR 2036 -----  
 ----- YEAR 2037 -----  
 ----- YEAR 2038 -----  
 ----- YEAR 2039 -----  
 ----- YEAR 2040 -----

GENERATING COMPANIES

4 KPCO

2B Input Summary.TXT

EFFLUENT	1	2	3	4	5	6
	SO2 (E)	CO2 (S)	CO2 (G)	NOX (B)	NSR SO2	HG (E)
----- YEAR 2011 -----						
EMISSIONS LIMIT	TONS	99999899648.	99999899648.	99999899648.	99999899648.	99999899648.
MAXIMUM ALLOWANCES SOLD	TONS	99999899648.	99999899648.	99999899648.	99999899648.	99999899648.
----- YEAR 2012 -----						
----- YEAR 2013 -----						
----- YEAR 2014 -----						
----- YEAR 2015 -----						
----- YEAR 2016 -----						
----- YEAR 2017 -----						
----- YEAR 2018 -----						
----- YEAR 2019 -----						
----- YEAR 2020 -----						
----- YEAR 2021 -----						
----- YEAR 2022 -----						
----- YEAR 2023 -----						
----- YEAR 2024 -----						
----- YEAR 2025 -----						
----- YEAR 2026 -----						
----- YEAR 2027 -----						
----- YEAR 2028 -----						
----- YEAR 2029 -----						
----- YEAR 2030 -----						
----- YEAR 2031 -----						
----- YEAR 2032 -----						
----- YEAR 2033 -----						
----- YEAR 2034 -----						
----- YEAR 2035 -----						
----- YEAR 2036 -----						
----- YEAR 2037 -----						
----- YEAR 2038 -----						
----- YEAR 2039 -----						
----- YEAR 2040 -----						



NOTE: DATA DISPLAYED AFTER 2011 ONLY IF  
VALUE CHANGED FROM PREVIOUS YEAR.